

Жимәт 1 м. 30 к.

ҚЪТЕВА ZЬМАНЕ КУРМАНЦI

DONA DЕR SXANA DУДА



Книжный фонд Академии
Наук Республики Армения
Библиотека № 1000

Учебник курдского языка
для II класса
Город Ашхабад, 1937

NӘSЪРА НУРСҮМӘТДА ССС РЕМӘНІЕ
JEREVAN 1937

Hatijə qəbulkىغىنە зъ алиje Komisariata Ronka ja ÇBM ÇSSE.

ҚЬТЕВА ZЬМАНЕ KYRMANCI

BONA DERSXANA DYDA



NӘŞRA HUKUMETA ÇSS ERMƏNİE
JEREVAN 1937

ҚЬТЕВА ZЬМАНЕ KYRMANCI

Bona dersxana dyda

Hazыг къып: Н. ҖЕНДИ U Ç. GENÇO

Загружено с сайта
<http://kurdistan.com.ua/>

NӘŞRA HUKUMETA ÇSS ERMƏNİE
EREVAN
1937

1. BƏR VƏ XƏVATE

Mə կ্যեbe xwə əwlyn xwəndijə, kyta kyrjə. Өm zъ irova dərbazi dərsxana dyda dъbъn. Zъ bo ve jəke zi əm ájde dъkъn.

Mə məktəb xəmlandjə. Lъ diwara xystjə şykъle sərkara, həv. həv. Lenin, Stalin, Molotov, Voroşilov, Kalinin, Mikojan.

Xen zъ wana mə gələk plakat u şykъle həbuna hykymate lъ diwara xystjə.

Mə dər u hyndyre məktəbe rъnd təmъz kyr, gava ky gyndi zъ bər məktəba məra dərbaz dъbun, həwas-həzməkar bun le bənherjana. Pəj mezə kygъne, tə dъdit, dъgotъn:—Əfərgym zare məra, təmъzyn, mərifət zъ wanra u le dъdan dъcun.

Roztyra dъne ájda mə dəst pe bu. Mə şagъrte gyrça u gyndijed mə təklifi ájde kyrbu.

Wəxte dəst pe buna ájde, gъşk şa u əşq bən. Tə dъgot, həmu minani mə dərbazi dərsxana dyda dъbъn.

Ləzəki şunda, Şéra həvala mə rabu, zъ nave mə xəbər da. Əwe got:—Əm dərbazi dərsxana dyda dъbъn. Bona hinbun—zanəbune mə nave dərbədarije lъ sər xwə danijə. Həma zъ bo we jəke zi, mə şerte sosləçije bъ məktəba həvale xwə gyrçra gredajə.

Redaktori kygъn:

ÇASBME ÇƏLİL

ƏDOJE ÇANGO

Təmъz kygъn: M. Ç. u Z. IBO

Kurdish Library House - SARA
Info@saradistribution.com
Tel / Fax: +46 8 33 12 29
Mobile +46 73 792 09 07
Stockholm - SWEDEN

Təmə 1122, nəşyr 4275

Glavlit № X. 92807 tiraz 4000

Şere gylje xwə kyta kyg. şagyrte gyrcə, wəkile komsomola, je pionera, sədre şewra gynd u dərsdara xəbərdan. Gışka gylje Şere lajiq dit u bı şabun qəbul kygyn.

Sybətire dıha dərse mə dəst pe bubun u əm bı ləçi u staxanovi dərbazi sər şyxyle xwə bun.

1. Wə ójda məkətəba xwə cawa darbaz kyg?

2. Wə bı kera ójda xwə dərbaz kyg u bı ķera şerte sosialistije gylgeda?

2. XWƏNDƏN

Xwəndən cı şırnpə,
Haj, haj şırnpə.

Əm zu bıkkın hin bıbbın,
Haj, haj hin bıbbın,

Əm hin bıbbın dərbdarbyn,
Çan, çan dərbdarbyn.

Gyljed təzə bızanbyn,
Haj, haj bızanbyn.

Gəli həvalno, hin bıbbın,
Çan, çan hin bıbbın.

Pionered staxanov bınp,
Haj, haj staxanov bınp.

3. HƏWA TƏMƏZ

Sute gotə kalkə xwa:—Kəke, mərgv re cı—cı
əbura xwə dıkkın?

Kalkə gote:—We re cı əbura xwə bıkkın, əwə
ida, nanxarınp u av.

Sute gava ky çava xwə stənd, kırkyu bıkkənə, le pera-
pera xwə gırt u got:

— Le mərgv ləziki poze xwə bıbgə, we cı bıbə?

Kalkə bı şabune çava we da:—Hı, əge, əre,
benə mərgvıa dıeşkə,

Əwe bı kybari gote:—Wəki ysənə, xen zı nan u
ave, tıstəki dınl zi həjə, həwa wera dıbezyn.

Sute tıstək zi ani bira xwə u got:—Kəke, hərge
ty gotına tınp qajıl dıbbi, mərgv gərəke tıme nav həwa
təməzda bə, pəncərə u kyləke oṭaxa nəğyyn. Pəncərə
zəf çara gərəke vəkəribn u məzbn benə sekıgyne.
Xen zı we, mərgv gərəke tıme fizkulture bılızə. Be
əve jəke, çansaxi tynənə.

Kalkə gava ky gylje Sute bıhist bı əşq got:
—Dəlala tınp, əz zəf zı nəvija xwə razımə. Gylje
tə gışk zi rastın. Rastə, ky oktəjabırke nolani wə mə-
rıyve minani mə məzbn hin dıkkın, həla kane... əme
gələk tısta zı wə hin bıbbın...

4. S Ə V Ə

Zəraja roje
Rohylat pıxaft:
Dı gyndda lı rəx eem
Çıra vesjan.

Lь nava dësta
Kylilka qravi gъrt
U lь col u bəjara
Kərijed pez hьşjar bun...

5. DY ŞAGЬRT

Şagyrte təmbəl:

— Dyde kanuna paşyn, nəcum məktəbe, xəwda mabum.

Şagyrte dərbdar:

— Dyde kanuna paşyn, əz sibbe zu rabum, tıyn sərcəeve xwə şuşt, taştija xwə xar, bъ əşq u sərfənaz cumə məktəbe.

Şagyrte təmbəl.

— Sezde kanuna paşyn, əz cum məktəbe, le tıyn dərs hazırlıq nəkərbun.

Şagyrte dərbdar:

— Sezde kanuna paşyn, əz sibbe zu cumə məktəbe. Mıxn ali həvaled xwə kыrgın. Əwana zi rınd hinbun. Dərsdare zъ bo rınd hinbune pəsylne tında.

Şagyrte təmbəl:

— Biste kanuna paşyn, nıha əz dərsa şunda dımlınlı, dərsdar pəsylne tıyn nadə, de u bave tıyn pəsylne tıyn nadıln. Əz nəhəqi zъ dərse xwə şunda mam. Goti viali wada əz zi rınd hin bıbbım.

Şagyrte dərbdar:

— Biste kanuna paşyn, zъ bona zéfrınlı hinbune, məktəbe pəsylnamə da tıyn. De u bave tıyn gələki şabun.

6. T R A K T O R

Dıxəbəti, dıxəbəti,

Dıxəbəti, dıcei teji

Ty radıki, wəldıgərini

Ty ruje órde zu rəş dıki.



Rakə, traktor, rakə,
Ty xwalije təvda qal kə,
Kəwşən təv bə jək kə,
Kolxozvana gyl u şə kə.

7. KƏLBE MƏ

Lə bər dəre mə gələk kəlb həbun. le də nava
wan kəlbada, kəlbəki mə həbu, wəki də nava təma-
mija gyndda ójan bu.

Əw kəlbe mə tıştəki başqə bu, kəlbe ysa fəmdar,
aqyl u bə itbar tən həla lə ty əjja nədibü, gələki
rənd, bawər bəkən əz wija qə bir nakym.

Zati səbbe şəbəqe eeləke mə Mışko dəvvərə nav
garane u evare disa Mışko eelək danin male.

Gava ky male nan dırət, Mışko myrişk, püşik u
eşvik zə dora male radıqətandın.

Gava ky dəbu bəri evar, myrişked male, maka
kyrka bə çuçkə weva, zati Mışko dani hyndyr, tə
qəji dəgot zəmare zi zanə, gava ky jək kembija, də-
cu dəgərija dədit u dani.

Dajika tən wəhid bu, le gələki zir bu. Səbbe şə-
bəqe radıbu, təmamja şyxyle male dəkər, xwagın
cedəkər, həla gəde bire tən enk dəməzənd, radı-
zənd u dəri lə sər dadəda, sərda zi dəhatə bedəre ali
mə dəkər.

Mışkoje mə lə bər deri nədəkət, nə zi vijali—wi-
ali dəgərija, əw radıbu sər xeni u lə sər qumaoia
lapə bılynd dəkət, hərdy ləpe xwə bər bə kyləka male
dərez dəkər, səre xwə dəda sər ləpa u bə gyhe hə-

şıjar gyhdari dəkər, wəki lə ki jali dəng təsələ
dəbə?

Gava ky həma bırange tən euek həşjar dəbu,
dəgərija, kəlb radıbu sər hərdy conge xwə paşın.
bəre xwə bə bedəreda dəkər u dəwtija, dəkər kas-
tə—kast.

Dija tən dəgot:

— Də dəha əz həgəm, dənge kəlb te, gədə həş-
jarbiјə u dəgəri.

A, kəlbəki wajı aqyl, fəmdar u bə itbarbu
Mışko.

8. EVARA KOLXOZE

Ro cu ava, bu evar,
Cunə hyndyr, gə dəwar.
Şvana pəz bırgın gyhera
Bara-bara bərx u mijə.

Alikiva kolxozvana
Kələndi sər təle wana,
Bə kən, əşq laqərdija
Tenə male zə zəvja...

Le təqə-təqa traktora,
Cujim hatına, həspa, kama,
Hənəki zi bə maşina
Həv dərdəxən zə texa.

9. MOZ U HÝRC

Дъ kuraja meşeda, nav qəfa dareda. moze zъ xwəra helunək sekъgъbu, dъ hyndyrda çuçk dərxystъbu u bъ hñgъve şiryn govək hunabu.

Öz pızam rozəke cəwa, hñree bin hylani, bina hñgъve təzə.

Kygъ hñgъm—hñgъm, kygъ rytə—rynt, lъ bər dare səkyni u ləped xwə be təwşə lъ sty helune dani.

Moze kygъ vñng—vñng, çuçke we zi peia, le hñree ləpe xwə bъ gynçi zъ helune hyləkışand. Öwe zъ həv vəzənd təmamija helune u çuçke moze təv hñççrrandın, hñgъve şiryn dъ sər dyle xwəda kyr.

Gava ky moze çuçke xwə dъ bñn ləpe ve hñrea zalymda dit, we kyг vñgin u bъ eóve hñreeva ysa vəni, wəki çibyçi hñre zi lъ bñn dare vələzija be dəng u be səda.

10. SƏ U PÝŠIK

Wəxtəke pýšik tərzi bu,
Səre sə zi kym tynəbu.
Le pızapılm zъ kedəre,
Dəst xystəbu postəki bərxə;
U rozəkə zlystane,
Büg çəm pýšike poste bərxə.
— Roza tə bъ xer, hosta pýšo,
Səre myn sərma kyr, bo xwəde bə,
Hane əvi posti u zъ mynra,
Kyməki bıdýru səre mynra.

Bona pəra ty arxajin bə,
Həma, həma zóf dərəng nəexi.
— Sər eóve myn, xale kueyk,
Kyməkə, xwə kyrkək niñə?
Bona xatyre təji dəlal
Roza inije wərə bıbə.

Bona pəra cъ lajiqə,
Xəbərdan zi nav məda, şərmə,
Cъ tıştəki məzynə, lo malava,
Hər təne həqə kyməki.
Inije, xale kueyk
Peşija hoste xwə dəhəzinə
Gyrmina wijə gýran u məzyn,
Sər şemika hostə səkynijə:



— Kane hostə? kane papaxə myn...?
Hyləki bısəkynə we myha be".
Hosta we hat kyrki lejə,
Sə dit, bñn şymele xwəva,

Нынеки хвә бъ хвә кыгә тыртэмьт
 У сәр тыштери кыгә qарәqар:
 — Сәрма дыкъм, мала тә ava?
 Naheli ky bine ылкынъм?

Тыштәки hesa xy ninә, hәла тәзә
 Мын ыш кыrijә, ky әз въдърум.
 — Dә malava ysa bezә,
 Өw хәjida тә dъha cijә?
 Мын рәрә dajә ky zu bъdruji,
 Jan na, bezә събе wәrә.
 Ным дъbezi, ным zi nadruji,
 Ным хәбәр дъди, сәр мын дъqiri,



Ным, ным, ным, ным,
 Въга съqasi hәгът u bem...?
 Kueke bъ xәjdi ysa got
 Vәgәrija sәri bъ qot.
 Çarәke zi hat, disa tynәbu,
 Ve çare lъ hәv kәtъn
 Dъha be hyrmәti, гылиje хъраб,
 Dъha kөvn u тәзә, de u bay,

Dъha pъsika dъz u kueke kәcәl
 Гылиje wan гыhiшт дәсте diwanbaşı.
 Киељк hәtani cu, u hat,
 Ръsika hostә dълкәstى bu,
 Sәre xwә hъlda u șәvәke
 Hәrә ky hәri, әw yndabu...
 Zъ we roze hәta iro zi.
 Киељке av jәk bir nәkъrijә.
 Bira xwәda hәla he xwәji dъkә.
 Kedәre ky pъsike dъbinә
 Banzdъdә u sәrda dъgrә,
 Poste xwә ze paşda dъxwәzә.
 Le pъsika rurәş пъskeva
 Paşda vәdъgәrә u bъ hers
 Dъkә pъstin, Jane мыn тәзә
 Av rәşandijә, ky въдърум.

11. RADIO Съ GOT

Шәrifе тәкmalә Škoje kolхozvanra dъgot:—Olo.
 Ško, rastije zi gołyna тә bu, eeleka mә stәwr bu. Mә
 eelәk ysa xwәji nәkъr, cәwa ky тә we roze тъпга
 got, мыn gyra radioje nәkъr.

Ško çaba çinare xwә da:

— E, bo, әz cawa ылкъм, le съга eelәke mә
 stәwr nәbun. Nә мыn we roze тәra got, ky radioje
 dәrhәq kara siloseda gotijә, waki silos hәjwanәt xыrt
 dъkә, nahelә pәz, dәwar zu stәwr bъbъn. Dә, hәvale
 qәnç, әзъм gynәkar Jane ty, ky ve gave eelәke mә
 tenә dotъn, le janga тә stәwr bujә...



Şərif bə dəngəki nərm gotə Şko:—Bo, rastije zi
gotına təjə. Radio təstəki xwəşə, eger mə zi gyra we
bəkra, celəka mın iro we stəwr nəbija u nə zi zə xə-
bata kolxoze eze para bəkətama, nıha əz zuda kol-
xozvanəki minani tə bum.

12. T R A K T O R

Şəş kotan lə rəx həv, lə rəj cərxə,
Bə dəste mərçvəki dəxəbtə, dəcə, te,
Qə bə çarəkeva tynə wəstandına we
Roze zəvja radıkə, hektar bər hektare.

Notla bobəliske dıfıṛə, dəcə te,
Şəpa wəldıgərinə, lə həvdıreeə,
Dəste dədə bər xwə notla şera,
Şov dıkə sər həv, merg u bojara.

Təne zə topa dənge we te dər,
Bə xəbata we təzi dıbə zəvi u bedər,
Dəxəbətinə, şoferi lə sər,
Kolxozvanə əw, bə navi Əmər.

13. DƏ ȚƏBVJADA—HƏŞJAR

Həvale Stalin got:

„Qə ty bəhystəke, əm zə xwəlja xəlqe naxwəzən,
le xwəlja xwə zi, zə xwəlja xwə əm verşokəke na-
dən ty kəsi“.

Pala çab dan:—Əm nadıñ.

Kolxozvana çab dan:—Əm nadıñ.

Təmamja xəbatkara çab dan:—Əm nadıñ.

Ordija mə sor zorə. Ordija Sor xwəj dıkə wəlate
Şewre.

14. K O L X O Z

Kollektiva mə saz bu,
Kollektivə xwəşə,
Gyndi teda dıməşə,
Əme kefkən hərdəmə
Kulək kətənə çəpəmə.

Əz Stalin həz dıkym,
Molotov həz dıkym,
Gəlije wan həz dıkym,
Kolxoze ȳım cedıkym.

Kollektive saz dýkym,
Kollektiv съ xwəşə
Gyndi teda dýməşə,
Əme kefkyň hər dəmə
Kulək kətynə çónymə.

15. QYLNG

Rafe qylnga hat, bıhyri: qirə—qira wanbu.
Öloje qorxci gələki l̄ du wana n̄heri, dina xwəda wana u Xəzala qiza xwəra got:—D̄ha paizə, qylng d̄cən.

Xəzale got:—Bavo, bavo çan, le cawa rəfgürti dýfyrly, cawa danə du həv u b̄ həvra dýkyn qirin?


Bave we got:—Le cawa, Xəzala t̄yn, əwana gələki t̄yqatı həvyn u gyra həvdanın.

Əlo disa l̄ wana n̄heri, hñəki bena xwə stənd u disa got:

— Əz şəvəke l̄ cole mam. t̄yn dina xwə daje—cawana, rəfə qylng vajə l̄ rəx t̄yn danijə: wəkə 20–30 gavi duri t̄yn. Əwana əz nədəditim, le t̄yn əw dýditin Əz çibyci kərbum u t̄yn disa l̄ wana u hewrandına wana n̄heri. Lézəki şunda, gışk starbun, le jək hñəki duri wana l̄ sər hñgəki səkyni, le hñge dýne bılynd kyr, kəvrəki r̄yeuk zi d̄ nava pənçke wida.

Əz éçeb mam, le disa t̄yn le d̄neri.

Çar—çara mərgy d̄got. əw xəwra d̄cū u wəxte ysa, kəvyr z̄ wana pənçke wi d̄kət. hñşjar d̄bu, disa kəvyr haldıda u l̄ dor u bəre xwə d̄neri Əw d̄ wi halida həta səbe ysa səkyni, paše həvaled wi



hñşjarbun: əwi zi kəvyr hñst, l̄ həvdy kÿrnə qirin, fırın, cun.

Xəzal mətəl mabu, le pırsək zi da bave xwə, əwe got:

— Bavo çan, qe şəv nobədare wan zi hənə, əre?

Əlo got:—Le cawa, əz təoimin dýkym, əw qylngə we şəve nobədare wan bu, qərəwli l̄ rəfe qylngə dýkyl u hərke ruvik jan dəbəkə dýne neziki wan buja, əwe bıqirja. gışke z̄ xəwe hñşjar bəbbuna u we z̄ dəste qəzjaje xylas bəbbuna.

Əwi disa got:—D̄ha paizə, qylng d̄cən.

16. PAIZ

Col u cimana qiejk wərgürtin.

Kylilk u baqcə təzi bun

Təjirədə b̄ rəfgürti z̄ wəlate mə cun.

Rozə məlul, sarə, sərma,
Hırıq dıbarə baranək fəna,
Mıze gırtıjə eija u bani,
Dıha tynə məri lə cola.

Qərtəla rəş lə səre dare
Dıhunə ķılama zıvıstane
Məri u həjwanət, zı mal u heline
Hivija kylije sıpi manə.

17. NOBƏDAR

Kytabuna havine bu: də baoçce kolxozeda sev u
hyrmije şirez təzzi ghiştəbun.

Kalke Mıho hər şəv nobədari dıkkı: Rızgoe nəviye
wi hərtəm evare, gava ky kalk dısu nobədarija xwə,
zı wi təwaqə dıkkı:

— Mın zi bı xwərra bıbbə nobədarije, kalko çan,
kalko...

— Le, wəki xəwa tə be. Wi caxi we cəwa bıbbə,
dəlale mıni zir...

— Na, əz ranazem, təne ty bı xwərra bıbbə, cı
terrənə.

Hər nəjissə kalke razi dıbbə, wəki Rızgoe nəviye
xwə bı xwəra bıbbə.

— Da əm hərgünp, cıka tye nobədarikə cəwa bıki.
Baqcəji stəqyrribi. Hiv dərkət.

Kalke kətə hyndyre cadıre u lə Rızgo təmin kır,
wəki gava ky tıstek bıqəwymə, əw dəji lə kalke kə.

Rızgo kətə nava mətala, wəki sıbə cəwa merxa-
sija xwə zı həvalara qılıkə.

Əwi mətalə dıkkıgn u lə hiv dınlıherri. Nıherri—
nıherri u wi tıre nə hivə, hiv lə bər eóve wi bubu
qawynəki zər, u tə qəji dıgot dıxwəz dəste xwə dı-
rezke, binə xare, le dəste wi naghize.

Nışkeva jək dılpıeinə wi:—Aji əfərgym ha, həma
nobədarəki zori, ha...

Gava ky dənge kalke lə Rızgo təselə dıbbə, əw
vədəçenəqə cijsə xwəda, eóve xwə zı xəwe mızdıdə.

Dınlıherre kalke lə keləke səkypijə u lə əzıman
zi dıha hiv tynə...

Təv dərkətəbu, ro bıllnd bubu.

Kalke dıkkənə u dıbezə:

— Bawər bıkkə ty nobədarəki zori, ha...

18. PƏMBƏY

Hyso zuda dəst zı kocərije kışandijə, bujə kol-
xozvan, hale xwə xwəş kırjə; zared wi xwəndinə; əw
bı xwə zi xwəndıne zanə; həbuna wi gələkə, bı xwə
zi staxanovə.

Rozəkə əm bı rewiti lə Hyso qəsədin. Əw zəvja
pəmbyda dıxəbəti. Zı səlama mə şunda, Hyso
şəvəhat, gyla anija wi vəbu u bı əşq got:

— Həvaləd dəlal, hun sər eóvara hatınp, bı saja
səre həvale Stalin, əz zi bum mətəv u həzar—həzare
kəsib—kusibe noli mınə bəre zi. Hun ve dəste dıbi-

пън, əва бъ кън, əва бе саровън, peda—peda рәмбуја. Kolxozvaned мә гынд фомкыгынә, кү hykymәтә мә Şewrera xen зъ pez u dewer, гәпым и җәһ, ыгынә u kartola и je дыне, рәмбы zi lazьтә. Выра хәбаткаред мә гынд лъ xwәкън, выра șagыртед мә тәмъз и dәlal xwәкън, выра oktjabrъk u pioner бъ кыңçed xwәjә tөzә дына شا въвън...

Hyso disa got:—Нәма ve gave xen зъ fabrik—zavoded bazared мә дыне, лъ tekstila Leninakaneda бъ hәzara palә дыхәвътън, əwana зъ рәмбы кыңça hazыr дыкън.



Hәvalәki мә got:—Hyso, hәvale staxanov, qәwәt—sәhәt зъ тә u hәvaled тәра, əm gәlәki șanә, wәki ty зъ kocәrja rәzil azabuji, buji kolxozvan u лъ sәr рәмбы дыхәвъти. Zәvja рәмбы выра дына бъ кън бә, выра дына бъ karba.

U мә xatre xwә зъ staxanove дәste xwәst o reja xwәda cun.

19. XӘBATA GRAN

Kar u əmәle Bedene xal dukeşk тәмъзкыгын бу. Əwi Çimmiye kyre xwә zi hini we xәbate дыкър.

Əwana събе hәta evare hъ sәr bane вълнәnd дыхәвътън. Əw hәrdy zi rәşпn, mina qire, cawa ky diware dukeşke.

Xәbat granә, le зъ bona jenge pъeuk edi naje gotъne...

Bedene xal pъста Çimmi pe şrita дырез gredъда u hyndyr dukeşke darda дыкър. Çimmi бъ dәsta diwar дыда тәмъз кыгън.

Çimmi gava ky зъ dukeşke dәrdikәт зъ sәro—bъno rәş дыбу, дыбу qir-qәtran.

Bave wi gava ky əw jәk дыdit, axin дыкшанд: —Çimmi, въра qәnçә, nә?

Çimmi xwә бъ bәşәra qәlp nişan дыда u дыгот: —Zéf гында.

Xәbat granә, le Çimmi be naz u tuz komake дыдә bave.

Əwana nav wәlate kapitalistada бъ wi qajdәji bona kyrtol nan şәv ro дыхәвътън.

20. WӘLATӘKI MӘZYN NAVA DЪNEDA HӘJә

Əw wәlatәki tәwri mәzynә. Нәрке дыхәвәzi рәја зъ пъeәki wi hәri neee дыне—car sal lazьтън.

Əm əhәlije wi wәlati үүрүrsън, гъшка бъ çарәke бъ radioje: пъха çәm wә съ wәxtә?

Нынеке bezън:

— Çәm мә съbәjә.

Je dylne we bezyn:

— Çəm tə ösyrə.

Je majin we bezyn:

— Çəm tə evarə.

Əm zə əhəlije wi wəlati bə çarəkeva bərərsyn:

— Çəm wə cə rozgarə?

Nınpəke bezyn:

— Çəm tə bəharə.

Je dylne we bezyn:

— Çəm tə zəvəstanə

Əm zə əhəlije wi wəlati bərərsyn:

— Cə—cə tısted dəwləməndije çəm wə həjə...

Nınpəke bezyn—həsyn.

Je dylne—nan.

Je majin—komyr, pəmby, nəft...

— Əw wəlate məzyn, wəlate Şewrejə.

21. TANIA INGLABDAR

I

Hena padışeda bave myni hərfrezbu, dija myn z
tərziti dəkkyr.

Bave myn şyxyle inglabije dəkkyr.

Gava ky şyxyləki wa qəwymi, əz, wi caxi donzdə
salibum.

Evarəke bave myn şə u dyləşq hatə hyndyr u
də gyhe dija mynda kyrə pystə—pyst (wi caxi əz də-
henyzim).

— Myn dəst xyst: əme sibə wəkə həzar kaqəzi
nəşyr bəkkyr u zə we şunda həvaled mə we də nava
palada bədən bəlakçırne.

Əwi hərfe gyləji, təzi sər təxtə kyr.

Əz sərwəxt bum, wəki pe wan hərfa paled ing-
labdar kaqəza, plakata nəşyr dəkkyr təqabli padışe.

Əz razam. Wəxtəki də xəweda myn dit, jək ból-
gije myn dəhəzinə. Myn eōve xwə vəkkyr, myn dit
dija myn rənge xwə avitijə u lə bər səre myn səkъ-
niyə, tıstəki də bən bəlgije mynda vədışerə.

Də otaxa çinare məda myn dənge hatən—cujina
ləngə səhkkyr.

— Daje, dəzikava ze dərərsym,—cə qəwymijə? tə
sytta ysa rəng avitijə?

— Qət qiza myn, tıst tynə, ty zə xwərra raze,
hatənə male obiskə bəkkyr, ki zanə, dəqəwymə qə ne-
ziki cije tə nəvəyn...

Myн dəste xwə bərgə bən bəlgije xwə u cə?—təzi
hərfiyn, gəredajı.

— Əz cəwa bəkkyr?—mytala dəkkyr, wəki bəbiniy—
mə hale mə cəwa bə?...

Əz vəşerəym, axyr kyda? Də işkaveda... Soba di-
werda... le, wəki bəbiniy...

2.

Nışkeva hatə bər hıše myn.

Də pəncəre kuzəki təzi şir danibun. Əz rabum
sər xwə u myn şire xwə ter vəsəni, kuz nivi kyr u
we ləze, əw hərfe bən səre mynda vəşarti, myn təzi
hyndyrre kuz kyr.

Əz sekən bum u disa kətəmə nava cije xwə.

Zəndərmə təzi hyndyr bun, mal səro bən kыgын,
əz zi zə navcije myn dərxystym, gava ky wana cije
myn obisk dəkkyr de u bave myn rənge xwə avit-
bun, dja myn dərttəşfi.

Wana tıstek nədit u nərazi cun.

— Aha zı terra nənərə:—wəkъland bave tıplı vı
bəşərəkə gyləş. Çanım, ty qəjî dıbezi hərf batıni bunə.

Bu pırqına tıplı, əz kəniam u tıplı dəng le kır:

— Hərf batıni nəbunə, kərəmkə kuze şir zı rən-
çəre binə, tyje hərfe xwə təmam teda bbbini.

Bave tıplı dada kuze şir, bı dəstəki zı rənçəre
bılynd nəkər, kuz gýran bubu. Demək tə dı vırdə və-
şartlıbu. Tania tıplı, əre?

Zı şabuna lınge tıplı órd nədəygyrt.

Dja tıplı əz həməz kırğım, mycə—mycə we
bu, dıhatə ruje tıplı.

Bave tıplı zi əz damə bər dıle xwə u got:

— Əfərgym, qiza tıplı, tye bıbbi inglabdarəkə zor.

22. NIŞANA SIJANƏTİJƏ SOR STƏNDİ

Dija Kolik hatə məktəbe. Gava ky əwe paltone
xwə dexüst, zaryja ditlın. wəki dı pesira weda lexüstijə
nişana bəjiraq—sorə şewq şəmal.

— Oho, əva xatija hanə bı nişanə,—bı əçev-
majina lagırdija. Kime kırə şəmatə, zary lı dora xatije
bərəv bun, wana bala xwə dıda pesira xatije, ni-
şana we sor.

— Xati çan, həla bezə, tə əw nişana sor səba cı
stəndijə?—car tərəf zaryja zı xatije pırsin.

Dija Kolija bı bəşəra gylgəş got:

— Fak, zaryno, də gyhdari kılın, əze zı wəra gı-
likim.

1919-e sale şyxyləki wa lı səre mə qəwymi.

Wəxtəkə cətən u gýran bu. Generala u qymandara
car ali dor lı wətəne məji Şewreji çahı gýrtıbu.

Bawər ıkkınlı, wəki təmamija paled mə fabrikə,
zavoda dərkətibun énija şer, əz zi bı wanrra cum.

Çarəke, wəxta zərba agyrkırgına gyla, zı meşə
nışkeva lı mə dərkətən belukək dızmına. Əm kətən
həsare, zı nəfəre sor, hınəka tıvıngə xwə hıştınlı
rəvin, xwə vəşerən. Mıplı dıha bər xwə nəda u kırə
qırın:

„Həvalno, nəenə raje“. Mıplı tıvınga xwə zı myle
xwə ani xare, dagırt u rıkefi sər dızmına kır.
Mıplı bala xwə daje, wəki həvaləd mə danə rəjî tıplı.
Mıplı urrə kırə gazi u mə bı həvra hıçum kır, tə-
mamija beluke lı nava dızmına qələbi, tıplı hım dı-
kır şer, hım həlan dıdanə nəfəre sor.

Mə həsabe dızmına dit, əw raqətandınlı, lı we-
dəre mə dızmına alt kır.


Aha, wəki bona cı tıplı əva nişana sorə sijanə-
tije stəndijə,—dija Kolija wa kyta kırə sərhatija xwə-

23. DAJİKA MƏNƏ FİRRİNDƏCİ

Dajiked noli dajika tıplı,
Əz bı xwə zanım lı wəlate mə rıggıv.
Lı bəzynə wan cyxwed qajış,
Lı navkela kəmbər qajış:

Dajika tıplı—fırrındəciјə.
Gava ky rudıni əw lı fırrınde,
Bılynd dıffırgə lı ózımana, noli həwe
Əw sərwera tətkejə.

Въ wan baske xwə fыгә,
Өw kөr dьkө hәwa heşin,
Сәwa tәjirәk bъ hәwe nә nas,
Ныldыкшә әw әzман neziki тәve.



Gava ky zъ pәrwaz dajine әw wәstjaji.
Fәsal—fәsal pәja dьbә әw lъ әrde,
Өz disa lъ dәsta heşin
Dъqәsәdьm dajika xwә.

Dajika noli dajika тъn,
Lъ wәlate mә съqas рыттып.
Zъ әzman әw dьfыttып—
Dajika тъnә fыtтындәci...

24. ТәМО

1.

1922 sale, havine әz bъ rewiti qәsәdim obәkә ко-
сәra. Мын xwә da въnatara obe. Kәlbe obe әz гaeén
къгът и bъ hәvra hatыnә тъn. Өzi dәstәvala bum.
kәlbe wan we әz lъ hәwa bavitama, әgәr bъ тъnra
nәgъhiста bәrxvane kone tәwri zerъn.

Nola bruske xwә lъ тъnra gihad: Tәme Dәwres;
kyrkәki sъvъk, рexas u рыстәvala, әwi әz аza къгът,
rabъhartьm nav kona.

We șave, тъn șевbъherja xwә kъr lъ sәre ejе.
Tәmoji etim bu, әw nanozъko bәrxvan bu.

Әwi sъbe әz rabъhartьm. wәxte vәgөrandыne
wәkland:

— Въ xer hәri, hәvale komsomol, xwәzъl тъn zi въ-
xwenda.

2.

Sal zәman dәrbaz bubun; 1932 sal bu. Әz eva-
rәke runıştbum idara gazeta „Rja Tәzә“-da. Xorteki
tәmъz dәlal bъ forma komsomola hatә hyndyr.

Zъ сәnd xәbәra şunda hәvale Tәmo got:—Bәle,
әzi пъha xwәndimә, komsomol u әw hәmu zъ we bu,
wәki hykymate gyhdari lъ тъn u je nolani тъn kъr,

— Bәle, hәvale Tәmo disa çaba тъn da, әre, әz
komsomołm u sala isalin zi мәktәba orte kyta dьkъt.

Gava ky Tәmo xәbәrdana xwә kyta kъr u cu, әz
gәlәki şabum u hәjiri mam lъ mәrifәta wi xorti, wәki
fыrqa kommunista u hykymәta Шewre gihadijә ve roze.

25. ŞER U RUVI

Şer pir bubu, ləped wi gəwşək bubun, dýran devda xohximbun—kətəbun, dýha nıkarbun neeir bısgytana.

Əwi mýtalə kÿrən, wəki fən u fela neeire dəst binə: əwi xwə dý şkəvteda vələzand—nəxwəsi lý xwə dani. Rəwyg u təbed meşə dýhatınə dityna wi u zý



wana jək zi şunda vənədəyərrija, şer əw dýgýrtılp u dadəbəland.

Rovi zi hatə dityna şer. lý bər şemika şkəvte səkyni u ze pırsi, wəki cəwanə saqləmija wi?

Şer çaba wi da:

— Hale týni xýrabə, aħyr ty cýra naji hyndyr? pýzmam.

Rovi çaba wi da:

— Əze batama hyndyr, le bərəted dor mala tə týştəki majin dýbezən: gələk hattınə hyndyre ve kam-baxa tə, le ty kəs zý hyndyr dərnəkətiјə, nəcuјə.

26. BONA KOLXOZE

Komçahyl Wəli
Bý cəve hışjar
Səkynibu lý bedəre
Výniya mala, wəki
Dýzmyned kolxoze,
Əw kuləke xýnzir,
Ty zýrare nəghinıп
Bedəred kolxoze təmam.

Nışkeva lý zore
Výrusk vədədə—
Lý dor mala Wəli
Tir səwəq dýdə.
Týştəki bý şəpal
Noli móra dýrez dýbə
Rast lý dər mala Wəli.
Cawa agyr alavdar.

U əw zýmaned egyr
Sorə səwəqdar
Dor lý mala Wəli,
Gýrtıbun, jəkçar.
Wəli dýdit əw alav
Le əw lý bedəre
Səkynibu, cəwa
Nobədare hışijar.

— Zu býkə Wəli,
Býghize malxýrabı,
Mala tə şəwəti
Cý səkyniji təwakəl!

— Ту съ дъбеzi?
Be həmdi xwə,
Ça bışkyrə Əloje mə,
Axır ty zani, əz
Nobədarım lə ve təbije.

— Aha əz hatimə,
Tə bıgyhezim, dəwsa tə.
Kolxoze əz şanlıdymə.
Wəli pəja dəbə.
Pəja dəbə zə təbije xwə
Dəbyhyrə zə nav barane,
Bırq bıruska həta mal...

Le əw ağıre
Zıman sor.
Rapeeabu mal təmam.
Alav u duxan təv həv,
Du təlp gərtbu
Əw bəst təmam.
Cəwa əwrəki
Rəsi gəran...

Pırsa Wəli
Davenə əvate,
Gışk xəbərdədən,
Wəli pırr pəsən dədən
U təmamija kolxoze
Pəji əvaterra qırar
Dıkkən, wəki Wəli
Rakın sər təxte sor.

Wi nobədare ce
Xələtəyklən bə cı
Həqe roze
U bona wi sekən
Maləkə rıtt
Bədəw cəwa rəwa,
Wəli bıra şabə
Əw həvale tfaqejə.

27. MƏN NƏHƏQİ GYRA TƏ NƏKƏR

Mıraze pioner zə bave xwə pırsi, go:—Bavo, cıma zəvja mə awqa rınd şin nəbujə.

Bave gote:—E, lawo, ida qə xəbər nədə.

Kyr gote:—Axır cıra xəbərnədəm, həq—səbəb?

— Kyrıke mən ty zi zani qərfa lə bave xwə bıki, qənç zi dıki, gynəkar əzəm. Cıra ty pızzani cıma zəvja mə pak heşin nəbujə, cıma ty zəvja rəx we nabini, wəki həwasa mərja pera te, le ja mən, ja mən, gırje mərja pera te.

— Cıra axıg we ysabə, nə tə dıgot əz hər tısti zapım, kara kəsi nəghizə kara mən.

— Bəle, lawo, əz ysa zi dıskyrim. Ysa hin bubum u ysa zi şex əz dabumə fəmkırgıne. Əz həla haz maşine ve dəvrane tynəbum, mən nədəxwəst gyra agronom bıkyra, mən wəxteda zəvija xwə pəjn nəkər u ja səri bə tıfaq nəxəbətim, xən zə we toxım bə sıre navit. Əz sər zəvija han bə çot xəbətim, le sər ja rəx we bə traktor, mən həb sər ve bə sıre navit, le sər ja hana toxım bə sıge rəşandınlı, mən toxume

xwə wəxteda təməz nəkər bu, le toxyme ja hana dy—
se cara hatə təməz kıgyne, tıñ əva zəvija hana wəx-
teda pəjn nəkər, le ja rəx, hatə pajnkygyné u əw də-
tın pıkar bu bıkkıra zi, cımkı əzi wəhid bum, təne,
həta dıcumə şyxyləki, şyxyle majin dıma, le sər ja
dıne bı tfaq dıxəbətin, bı kollektiv, kolxozi. Mıñ nə-
həqi wəxteda gyra tə nəkər, gərə əz zuda bıbuma
kolxoziyan. Iş axır, səbabja şex, əz para kətəm, tıñ
həla fóm nədəkər, ky əw dıztyne tıñlın, le ty bı wi
bəzna xwəji rıeukva təmidare tıñlı. Lawo, həmin ty
xwəndıne zani, ıdi we jəkeva əz zı şex u „rısar“
aza bum, bave xwəra ərzəke bıllıvisə, bezə, wəki əz
dıxwəzəm, bı tfaq bıxəbətəm, bezə, pıha dıha rınd əz
dost u dıztyne xwə nasdəkəm u dəste tıñlı bı wəranə.

Səbətəye, ərza Vəkoje Shid Iş sər təxte sədəre kol-
xoze bu.

28. HATYNA ZÝVÝSTANE

Hatyuna zývystane təjir u tu zu pe dıhısvı. Gava ky pajiz te, zı wan tərawyla cənd qıssım rəf dıgırıv u dıçın wəlate bərxistana. Le hənə cıvik u təjiradə, je ky zývystana nacın wəlated bərrija u dı-
mınlın Iş çəm mə. Xılasbuna pajize pər n basked wana dıha sıx u dırez dıbıv.

Səre pajize dar balged xwə dıwəşinıv.

Ty qəji dıbezi xwə tézi dıkın bona razane, hə-
tani ky téva bıhare çar dıln wana zı xəwe hışjarkə.

Qalıked dara noli orxana qəwin bı daraya qəm-
tinə u nahelıb əw zı səgyma zývystane bıçəmtdıv.

Pajize eərgyme rówyre bəjani bı pıree dıha sıx
u qalıb dıbə.

Əw zı xwəra qolitked gərgim cedıkın. Dı wan qolitkada epeçə zımhıre zývystane dıdılın sərhəvdı:
bósa xəbəre darkolık, deldırez u jed majin. Darkolık
gələk guza, fındıqa, karija u łyılıkəd bəjani bərəv
dıkə. Əw təmamija zývystane dı qolitka xwə gərgim-
da runıştı, dıkətərinə zımhıre xwə u Iş hıvija hattı-
na bıbarejə, fəqət təmamija rówyred bəjani bona zý-
vystane zımhıre bərəv nakın.

Hənə rówyr — bósa xəbəre, gyr, ruvi, je ky təma-
mija zývystane bı zıke bırcı vıjali wıali dıgərtıv, wəke
tıştəki xwarıne bıbıvıv, zı bırcıbune pəmərgıv.

29. ZÝVÝSTAN

Zývystanə. Dəst u bəst, gynd u bazar sıpi bunə.
Sarə. Təjrtu u həjwan tıñe bunə, naxwenıv, Ərd
qərgimijə, av çəmtdijə.

Əlifa oktjabrık dıgot:—Dıbini tərgıv zı syr u
sərmaje cawa xwə xwəji dıkın, dərva bagərə, sarə, le
məktəba mə həmamə, gərmə.

— Sədre Şewra şagırdı zı dordara roze, zı hə-
vala Cile pırs dıkыr:—Cile, cənd şagırt nəhatıvə?

Cile kybar — kybar gote:—Cı nəhati? Isal zı şa-
gırtı qət jək zi dərəngi nəkətijə, ida nəhati ky ma,
gı zi wəxteda ten dərse xwə.

Sıfuke rıeuk dıgot:—Isal əm qə zı dərse dərən-
gi nəkətiplə: əw zı we bu, ky alikida məktəb gərmə,
jək zi de bave mə, wəxteda arikari danə mə.

Səjrane dəgot,—Əm wa dərbaz dıkın, le
gəlo zare pale wəlate kapitalista cawa dəbherən?

Broje pioner go:e:—E, həvala dəlal, əwe cawa
dərbaz bıkkın, əw bırci dəminən, təzi, ida məktəb,
hinbun ky dəminə. Komsomoləki got:—Gəli həvala,
əm təne dərhəqa xwəda gərək nəfiyəkən. Gərək əm
ali zared pale wəlate kapitalista bıkkın, təvgredana
xwə bı wanra jək bıkkın, wanra bı dəsti təşkilətə
MOPR-e nama, kytəba u pəra bışınən. Jəke zi, zı bo
təjrtuje cole əm gərəke təxte nan hazırlı bıkkın, wəki
əw zı bırcibuna qır pəvən. Əwana karək məzən də-
dən mərva.

Şagyrta bı həvra gotn:—Bıra gotına tə bə, bıra
gotna tə bə...

Həma we dəme zi zəngble dərse xıstən. Şagyrda
cunə dərse u qıraq kıçın, ky xəbərdana iroin. Sıbe
bıkkın şıxyl.

30. B O B

I.

Gələk dəqəwymə, male ky agyr pedəkəvən, zary
teda dəminən.

Xylas kıçınna wan cətənə, cımkı əw zı tırsa də-
rəvən, xwə vədışerən, xwə vədışerən u aliki zi du-
dukəl nahələ, ty wana bıbbini.

Bona azakırna zarya səed hinkıri hənə. Wan
sa xwəji dıkın kamanted șəwatvesa u gava ky
agyr bı mala dıkəvə, əw wan sa dəşinən, wəki zarua
azakın.



Kəlbək həbu, je ky bı ve kare danzdə zaru zı
egyr aza kıçın.

Nave wi səji Bob bu.

2.

Çarəke malək dışəwyti, gava ky șəwatves hatın,
zınləke kəlo gıri banzda peşija wan u got, wəki „Qiza
we dy sali malda majə“. Șəwatvesa Bob şandınə hyn-
dyr. Bob rıkefi hyndyr kır u dı nava du-dukeleda
ynda bu. Penç dəqəji dı-n şunda əwi bı kırəse kəs-
ke gırtibu u banzda dərva. De qiza xwə həmez kır
u zı şabuna gırija. Qızılk saxə—səlamət bu. Șəwat-
vesa səri u pısta Bob tımar dıkıçın, bı ńızkıçın ı-
wi dınpıherrin, gəlo cıka bırindar nəbjə?

Le Bob dăxwəst disa fırqasi hyndyr bıkkə. Zı şəwatvesa tıre disa məri jan zary dăhyndyrda manə. Əwana disa Bob bərdan. Se xwə gihjand hyndyr u zutırke zı hyndyr dərkət—xyləsə tıştək bı dırana gırtybu, dı nav agır u duxanerra dərkət hat.

Gava ky məri nezik bune, cıka cı anijə? Zı kəna xwəva cun.

Əw cı ky se çara paşın ani, əw bukəkə zara bu—ja we kækə.

31. ȚÝFAL U BØRF

— Kylijə qərqas.
Mınlınika dəlal,
Ke ty ani
Wəlate mə?
— Əz dylorəküm,
Zı hesıra
Zı sərçme çəmədi
Pəjabum zer.
Əw əwre
Hani gəwr
Ky həjə
Əw dajika myn bı xwəjə.

32. ŞƏV NAV MEŞƏDA

Əze nıha qızəvəküm dərəq we jəkeda, cıka cı səre myn qəwmə.

Rastə, si sal zı we roze dərbazbuna, le disa gava ky əw xəm-xial tenə bira myn, əz bı təhərəki dıbıym.

Də gyhdari țıkkın, əz gılı dıkym.

Əm car ərəbəazo bun, mə əşja bırbu bazer u əm bər bı mal vədəgərjan. Kanuna paşın bu. Tarie meşe peşbəri mə gırt, əm şəvodəro dıman.

Mə ga bərdan: alıfkırgın.

Dyda zı mə qırs-qal bərəv dıkýr, je dıne zi bərf zı ərəba təməz dıkýrın.

Mə dy cijsa agır dada—mə ga anin neziki kyeka.

Mə nan dərxyst, bı gotına wə ter xar. Zı kaniya nezik av ani (kanie nava meşəda zıvıstana naçəmə-dıln-paçətəmən), dar tızi sər egır kыr u bı kefa xwə dəst bı laqırtdı—hənəka kыr. Zı we şunda xəwe zor lı, mə kыr, hər jək zı mə ləzəki lıbısse xwəda təməzi.

We dəme, idi pızam cıqa wəxt byhyrti bu, hınpıdık jan zóf, həw pıheri xale Goge kыrə qırın:

— Malxrabno, gyr hatın, rabıın.

— Wəj, cı hal bu... zı durva zurə—zura gyra bu, jəki ky dəst pe dıkýr, je dıne dıdanə rəj, cıve wana minani stəjra dıbırgıqin.

Gaşlıkin, alıfe xwə nəxwəqıln. Wana keləka xwə dabunə həv, səre xwə hərzer kыr bun, tə qəj dıgot hıvja şer səkəninə, fışkina wana bu.

Əz tırsjam. Mın banzda sər xwə, arıncı avitə wiali u nola jəki xalıfi, cıje xwəda təvəzim.

Goge xale got:—Xwə ynda məkyn, agır, agır gyrr bıkkın.

Sıryja əwlən əwi bı xwə dar bərəvkiçın sər həvdy. Zı dara şəmala egır rabı: eyl u eia gırt. Gyra zi həma we dəme carnıkkale mə zəft kırybun. Zı we şəməle dəve wani vəkəri, zımane dalıqi məva xuya dıkýrın.

Cəqə—cəqa drane wan bu...

Мәçee тұрсонек дыгот:—Wəj Goge қан, өмә унда-
буji bun.

Goge zi дыгот:—Qə məttersyn, ty tıst zi tynə,
wana bena goşt hylanjə... xwəzi tıvng həbuja ha...

Əz pıkağım bezim—əve jəke cıqa kışand. Bər-
banga sıbe bu. Gyr bərə-bərə bər bə tə dılyan...
Təmam pəranə bu: əz sii bezim, ty cili.

Gyr gava ky dıha nezik bun u hındık ma bu,
əm dəst—dəst bərpərtandına, xale Goge hıkyum kır
ky dare şəwti kəwki wana bıkkın.

Gava ky got: „Dəzu“, tə gışka bə həvra hıkyu-
me wi qədand. Gyr sərhəvra cun u hınləki şunda cun.
Həma we dəme Xale Goge darəki məzyn zi hılda u
rıkefi sər je ówlyn kır.

Gyr kırə eəwkin u şunda rəvi, je dıne zi danə
pəj. Ty nəbezi. Xale Goge təqəmin kır bu, ky əwə
peşikare pəranije...

Lézəki şunda zukə—zuka gyra hatə bırrine.

Xale Goge got:—Ida vənəgərən, hesa bıbbən. Paşa
zedəkər,—həla mezə bıkkın həjwen cawa dəst bə alıf
kırjə.

Əm hesa dıbun... gyr nəzəlvərin.

Məçit got:—Goge, tə səhət xwəş, əm zəf razinə...

Le Goge, Goge, nav arıncıda qıncılibu həv u
xəwra cubu.

33. GAZIJA BƏJRAQA

Roza jəke gylane təmamija xəbatcije dınijsae
dərdəkəvən soqaqa.

Bə bəjraqe sor dıbyhyrən palə, kolxozvan u
təmamija xəbatkared wəlate mə.

Bəjraqed չımħyrijate mə də tıfaqa Şewre sor,
dıbezynə təmamija paled dınijsae:

— Me alt kırjə. Əmə qəwinən Bə təra bıbbən—jək.
Əmə koməke bıddın wə.

— Əmər bıkkə jəke gylane.

Həma gəndi ve roze, paled wəlate kapitalista şy-
xyl bərdədən u dərdəkəvənə demostrasijaje.

Lə wedəre şewr tynənə. Bəjraqed pale wəlate
dərəkəjə sor zə kapitalistara dıbezyn:

— Sınpa pala dərkətijə şer mqablı wə, wə zylm-
dara. Əm gyhdarja gazija paled tıfaqa Şewre dıckın.
Əwe koməke bıddın mə pala. Əm zərbədəstən. Əmə alt
bıkkın.

Əmər bıkkə jəke gylane lə rubare təmamija dy-
nijaje.

34. TELEFON

Malda kəs tynəbu. Levik təne mabu. Nışkeva bu
zıngə—zınga telefone.

Levik şabuji bər bə telefone banzda, rabu sər ru-
nıştəke u trupkəda bər gyhe xwə.

Də hyndyrr trupkeda dəng təsələ bu.

Levik gyhe xwə da sər.

Ty kəsi xəbərnəda, təne „dırrə dırra“ trup-
ke bu.

Levik bəşərxwəşbu u noli bave xəbərda, pırsı:

— Sentralni?... Sentralni?

Də hyndyr trupkeda dəng təsələbu:

— Bəle.

Levik disa bəşərxwəşbu u dyşyrymişbu, wəki cə
bezə? nışkeva həzmara telefona mala xatije kətə bire.

— Əz təwaqə dəkəm bıdə həzməra 16-a.

— Hazırə, — zə hyndyr trupke çab dan.

Disa dəst bə zıngə—zıngə bu...

— Mala Simonjanə? ki xəbər dıdə?

— Zə mala Simonjan jəki pırsı.

Levik dənge xatije dəst xwəda nas kığı.



— Əzymb, xati, Levik, Levik.

— Cə həjə Levik çan, qə kef tə cınpə?

— Əzi bə kefəm xati çan, le qə ty cəwani?

— Rəkəm, xati kənija.

Levik mytalə kığı, wəki dıha cə bezə u birani,
wəki cəwa çar—çara gava ky dija wi bə telefone xə-
bərdədə, got:

— Xati, iro kərəmkən çəm mə fərvine bəkən.
Be fytija zani, bırga Anik zi be, Ninel zi u bave Ninele
zi be... Bınher, hun dərəngi nəkəvən ha, əme lə
hivija wə bınp...



V. I. LENIN

Хәбәрдана xwə kyta kыг, trupka xwə dani u сынд
kыг zъ runьstəke pəja bu gələki şabuji.

Əw gələki şabu bona we jöke, wəki pek ani beji
koməka de u bave telefone xəbərda.

„Tə dit, dija myn dəgot ty təne pъkari xəbərdi,
tə dit myn cəwa“...

Wəxte fъravine xatija Maro. Qized we; Anik, Ninel
u bave Ninele hatъn.

— Cəwa bu, wəki wə biranın.
— Dija Levike zъ mevane xwə pъrsi:
— Tə əm təglifi fъravine kыgъn, əm zi hatъn
dъha cъ?—çaba we da xatija Maro.

— Ke hun təglif kыgъnə? Əçevmaji, lъ eóve wan
pъherri dija Levik, u wana zi lъ eóve we.

— Myn təglif nəkъrijə.. ke got?...
— Myn təglif kыrijə, myn daje, myn bъ telefone
təgilf kыg,—Levik got.

35 ВЪ VLADIMIR ILJICRA ТӘVAJI ЛЪ SANATORIJE

Çarəke bave myn cu sanatorije bona ditъna Vladimir Iljic. Bave mə əz u bъre myn zi bъ xwəra bъ-
rъn. Gava ky əm gъhişтъnə ci, myn u bъre xwə mə
zъ xwəra dъ nava baoçe gylada list, le bave mə bъ
Vladimir Iljicra xəbər dъda.

Paše təvi ləjistikə mə bu Vladimir Iljic zi. Mə lъ
həv dъxyst u əm dъrəvin. Caxe ky əm lъ pəjî həv
dъrəvijan, myn da du Vladimir Iljic u hьşk bъ myle
wi gъrt. Əwi myle xwə zъ dəst myn dərxyst. həvki
dur cu u bъ myn kənija, wa gotyne:

— Tə nəgъrt, tə nəgъrt.

Myn ze pъrsi:

ter dъdanе bеr ѕemдана lеmpe u muma u mе zеlal
dъxwеnd named Iljic.

Өwi dөrdanked hybyre gелeki въeuk седъкъы,
wеки xwene nеко, nое ditъne, le gava ky въkета dे-
rөçеке tөng, karъbija wana daqyrtina. Axыг nе dъqyl-
ka derira nobedar bala xwе dъda wi.

„Tunе cөtъnikе ysa, ja ky ty alt nекi bъ mәcale
fуkъrkъgъne,—wa dъgot Iljic. Въ mәcale vi tөhьri əwi
pek ani dъ kөleda bъnviso kъtebked въeuk, gazina-
mе u əwi hема wi caxi pъvisi qanuna fъrqa palotjje.

Awa, bъ haleki cөtъn bu, wеки Lenin hazыr dъkъr
syxyle azaja pala u gyndija. Өwi u hөvale Stalin pe-
sikari lь pala u gyndija kъgъn dъ inglaba oktjabrejе
sosijalistije mөzъnda.

Въ sәrwerija wi dъ wәlate mәda pala altkъr.
Lenin u Stalin peşikare xebatcije tөmamija dy-
nijaenе.

37. STALIN

Lь Gyrçystane kelека eәme Kyre bazarék hөjә,
nave wi bazari Goriјә. 1879—sale dъ wi bazarida zъ dja
xwе bujо hөvale Stalin. Bave wi: Vissarion Çuojašvili
soldyruki qәwi bu. Aha kyre wi Çuojašvile soldyrujо
serkare fъrqa kommunistajе mөzъn, serkare tөmamija
palе u xebatcije rubare dъnijae. Өw hәla dъ zarotija
xweda gелeki bъ sәrafet u xebathuzkъri bu. Өwi hәla
euktijeda zъ dәwlәmәnta u tөrөfdare patъse hъz nекъ-
rijе.

Dъ 18 salija xweda əwi xwе bъ tөmamі rәwaji
syxyle azabuna pala kъg. We caxe patъse u burzuava

təngasikə zor dədanə pala u gyndije xəbaci, əw dəzərandıñ. Wi caxi həvale Stalin palə bərəvi sər həv dəkçyyp, kom təşkil dəkçyyp u əw hin dəkçyyp wəki cəwa wəlgərinən patışe u diwana wi zylımdar, wəki aza拜n zə burzuvazijaje.

Zandarmed padşe tıme lə həvale Stalin dəpan u dəxwəstəni wi bəygüpp, bəkyp kəle. Le gələ nave həvale Stalin həbun u əw də bən nave başqə—başqəda dəxəbəti.

Wəxtəke əw nav dəkçyyp „həvale Davit,” wəxtəka dən „həvale Koba”, nave wi tıme dəhatə gyhas-tyne, cıma ky zandarımıne padşe gələki lə rəji wi dəgərijan u gava ky sər hısə—hısa nave wi dəkətən, əwi xwə dəkçyyp bən navəki dən, ve çare zi tə dənheri gazi dəkçyypne „Cizikov”, gava ky reea Cizikov dədi-tən, əw tıma dəbu, çıki dən də bən navəki dənda. Naved wiji təwri paşın Stalinə u bə wi nave paşın əw lə rubare təmamija dynijae hatə naskıgyne.

Le disa həvale Stalin gələk çara hatiјə gırtyne u sərgunkıgyne bər bə Sibire u wəlated dənə sar, hər-tıme əw zə kəla u sərgune dərəyi, disa dəst bə xə-bata xwə inglabije dəkçy.

Ve gave peşikare hızkıri u dəlalije mə təmamamə.

38. INTERNASİONAL

Rabın ómr ke bə nıfırjə,
Ki qulə, bındəst u təzi;
Dəha dyle mə dəşəwtə,
Dəha dəsən əm bər bə şer.

Əve dənja kəvn əme hylşinən,
Həta ylvania u paše
Əme dənja xwə təzə sekyp,
Çje le tynə nəqul, nə eçəz.

Əvajə şəre məji məzyn, —
Şəre kytabune,
Internasional
We dənne xylas kə.

39. SƏLAM ZƏ FERZARA

Şagyrta dəha bəhistəbun dərəqa fırına Ckalov, Bajdukov u Beljakov.

Gışkə əşq bun; gışkə bə rukən bun u hərjəki dərəqa fırına ferzəd һykymətə məda xəbər dədan, dərəq Ckalov, Bajdukov u Beljakov, ky cawa çara peşyn wana bə aliye şumalera də orta һykymətə Şew-re u Amerikaje rə vəkər. Gışka dyle xwəda səlamı wan ferzə dəkçy.

Səjrana pioner dəgot:

— Xwəzyla myn eəve wan bə, nıha bəri fırine, wana həvale Stalin ditjə, gəlo həbə əz zi həvale Stalin bəbiməm.

Əlo got:— Xəzal çan, xen zə ditlyne, həvale Stalin nıha Ckalov, Bajdukov, Beljakov həməz zi kırgə, nıha eəved wan ramusajə zi. Ax gəlo həbə, əz zi bəvvəm ferzəki noli Ckalov, hərgəm çəm həvale Stalin u be-zymə:

— Bave məji məzyn, myn gotyna tə qədand, əz hazırgəm hər xəbərəkə tə həma dəst—dəst bəqədiniyə,

əz nəvje təmə. U əze noli əskərəki sor də çije xwəda hazır bissəkypjama, le həvale Stalin əz zapym. we gazi myn kyla u eóved myn ramusa. Ax xwəzyl, həzar xwəzyl rozəkə ysa bıbhata.

— Xwəzyl, şagyrted dore gışka wəkylənd.

Həma we dəme dərsdar hatə hyndyr. Əwe gyliewana bıhistbu, eóved Əlo ramusa u got:

— Geli zarno, hun he dərsxana dydadınyň, məfkırınyň, hune məzyn bıbıny u həvale Stalin bıbınyň.



Həvale Stalin gələki zara hız dıkə, pıha lazımyň hun gylie wi bıqədinyn, ky hun zi də wəxte xwəda bıbıny ferzə: hin bıbı, hin bıbı, bı əgiti hin bıbı.

— Əre, əme him bıbı, cawa ky həvale Okalov, Bajdukov, Beljakov gylie həvale Stalin qədandıny, əm zi we bıqədinyn:

— Səlam zı ferzəd məra, gışka bı həvra got.

— Səlam zı ferzə hıkyumət Şewrera, dərsdare got u bı əşq dərsa təzə dəst pekkyň.

40. ZAVODEDA

Dolab bı həv sun u hatın.

Pera xələq, gələk remen,

Bu rıngina cakuce məzyn,

U kırgə dəngi—nəwəstjamə, he nəwəstijamə.



Cakuced dıne zi bı jək dəngi,

Bı həzara dəng danə əwi,

Kırgınə zıngə—zıng u hewərzə,

Kırgınə quştə—quşt tə dıgot təjṛyın ky ysa dıkyn:

— Nə wəstijanə, nə wəstijanə.

41. ELEKTRIK

Дъ гынде мəda elektrik dərbaz къгън.

Мə zi dy ləmp stəndən u dъ malda darda къгън:
jək dъ oṭaxa ówlynda, ja dъn zi lъ sər təxte.

Kalke mə bala xwə da ləmped mə u got:

— Jəkə, ləmped wə nasuxylyн.

Mыn zi bawər nədьkыr. Tъstəki óçebmajinebu:
nə pъvt lazъmbu, nə zi spickə, le gava ky sekъgъn u
ronaji bərdan, ləmpa ronaji da, əm gъşk óçebmajii man.

— Əva съ tъstə? çanym, əjni óçeb.

Dъ hyndyre wan ləmpada teled zъrav noli mu
dъsyxylin. Ləmp hъnəki gərm bubun.

Bave myn got:

— Gəli zarno, hun dъbinъn, wəki mərvəd zanə
ghiştъnə tъstəki cəwa. Ronaji rъg, is tynə, təni tynə.
Bъ elektrik mərъv kara sobe zi gəgъymъkə be dar u
şəwat, съ xwəgъne zi bezi, kara vъkəlinə. Elektrik
karə dəwsa həspa zi vъgъrə, mərъv karə kəwşən bъ
kotъna elektrike raka.

Gъşk zъ mal dərkətъn. Əz gələki be səbъr bum. lъ
we hivije, myn dъgot, gəlo əw teled hyndyre ləmp-
kada we bъşəwytyн, Jane na?

Bъ ləmrъkeva dabun qəmtandыne kymmyşkəkə
rəşyk, le lъ seri zъmanokəkə eueyk.

Mыn əw zъmanok zъvъrand aliye eäpe, ronaji da,
myn çarəkə dъn zi zъvъrand aliye raste—le ve çare
vesija, bu tari.

— Aji zъ təra şyxl. Mыn hъlanı ləmrъk zъvъrand—
zъvъrand zъ kumъke dərxyst.

Ronaji vesija. Mыn bъniva dəste xwə lъ qulyka
kumъke gərand, wəki çarəkə dъn ləmrъke peva bъdym



HƏVALE VOROŞILOV

qəwinkırgıne u nışkeva gava ky bъ pecija myn xyst,
əz tırsijam, myn kыrə qirrin.

— Wə, lъ myn xyst.

Disa myn pecija xwə lъ wedere gərand, disa bъ
myn xyst u əz disa gыrjam.

Bave myn hatə hyndyr u pırsı:

— Tu sırga dьki qarin?

— Nızam ke lъ pecija myn xyst?

Bave myn got:

— Tə ləmptyk dərxystijə, le tə elektrik danədajə.
Dъ nava vi telida qəwata elektriqe həjə. Aji həma we
lъ pecija tə xystijə. Beji myn, ty gərək dərnəxi, qə-
zijae bıqəwymə. Gərək mərgv zanlıbə wəki cəwa ve
ləmpera bъ re hərə, qəwata elektriqe karə həla həspa
zi bıkyzə.

42. NAMƏ VOROŞILOVRA

Myn zъ həvale Voroşilovra

Namə nıvisi:

— Həvale Voroşilov,

Myn, awa nıvisi,

Byre myne isal

Hərə əskərije,

Əz zanlım, əw

Zuda hivja we bu.

Həuale Voroşilov,

Wəxte ky byre myni təzyn,

Əskərijeda bıbbini

Tye şa bıbbi

43. NAMA NƏFƏRE SOR SÝVÜKE USO

Əzized mən, de u bave şiryn.

Həma heza mən stənd nama wə, axyr hun səba
cə bentəng dəbən, gəlo zə wə təre əz təngasiye dəkəşin-
nym? Na xer, hun we jəke zə fəkərə xwə dərxən, əz
ty wəxtə əwqas tıst hin nabubum, cə ky iro lə vüga.

Jəke zi əz borçdarlım təvüngə bəyqıymə dəste
xwə u xwəjī küm wətəne məji sosijalistije. Iro əz gə-
ləki kybarılm, wəki təvüngə də dəste məndanə u əz
nave nəfərtija sora əgit lə sər xwə həltinim, təvi əgite
wəlat xwəjī kığıne dələyim.

Hun bə dyl u rəza dəxwəzən zanıbın cəka əz
cəwa dəzim.

Aha əz zə wərra dəpəvisim:

Sıbe sıhəta şəsa zəngyl le dəxən; əm dəst xwə-
da radıbın sər xwə, wərdəyərən, sərcəvə xwə dəşon
u çurrə—çurrə təlime həltinən bona saxləmija çane
xwə, wəki... əm saq u sılamət bın.

Cije zığına mə gələki təməz u isphijə, əm roze
dəxəbətn əhəjist sıhəta, əm hini xəbətəndən təvüngə
u plimotə dəbən, əylime səfərije mə gələk tıst hin
dəkə, wəki cəwa ky gava bəqəwymə, əme wəlate xwə
rənd xwəjikən zə dəxətən u diversanta. Xənçi we əw
hinbuna ky əz hinbubum lə mal, həndəkə, hun zanıb
lə vüga cəqas tıste baş əm hin dəbən.

Zati wəxtə valabune zi əz dəcəmə qylce Lenin
lə wedəre dəxətən—kışık zi hənə, nərdi zi u gələk
listəked majinə təməz, wəki əm əcəz nəbən. Lə ve-
dəre əm təme tatlırona dədən.

Qymandare mə zi bə məra təvi tatlırone dəlizə.
Wəxtə hinbune u qylqoqdarije əm dəqədiniñ əykymed

Əw də xəbateda
Hədadə, hosta,
Də Ordia Sorda,
We şərkərəki zor bə.

Həvale Voroşilov,
Ty bawər bə.
Əwe bəmyərə, le nahelə,
Ky bavezənə sər mə.

Mən bəhistijə faşist,
Dəxwəzə şərkə,
Bəkəvə wəlate Şewre,
Talankə u xərabka.

Həvale Voroşilov,
Wəki şər ky bəbə.
Əwi kəvş bılkə
Lə sər təbije peşən.

Əwi meşəndara.
Wəxtə ky əykymki.
Bəşini peşja dəzəmən,
Tye bə xwə bəbbini.

Le wəxtə bıre məni məzən
Bəmyərə.
Dərəq we jəke əsə
Name bəpəvisə.

Həvale Voroşilov,
Əze zu məzən bım,
Dəwsa bıre xwə
Əze lə təbijeda bılsəkən.

wi. Zati wəxte ky əm valanə, əw bə məra həvaləki əzizə.

Hale mən zəf xwəşə, dərhəq — mənda mətala nəkən.

Əwləde wə: **Səvək.**

44. SƏ WƏXTE ŞƏR

(Zə gylıkyňna nəfəre sor)

Şərəki gymrihə, le fışək dňha sər həvda hatınə.
Dy bın agyre dýzütynda ki karə fışəka bıghinə mə?

Əva cərəsə: ty qəji dýbezi gylocked ryhbər we bəstera bər bə mə gylool dýbın.

— Əw sənə, səjed mə: əm dňha xylasbun.

Əw neziki təbija dýbun, wana də sər eólyke ky bomba u topa qəlaştıbu, fırqas dýkkyň.

Gyle gyhe jəki fırandıbu, je dýn bə bombe lınge wi fırandıbu, le je sısjai sılamətbü, le ançax nəfəs haldıksand, həlkə—həlk pe kətəbu, əw zə taqət kətəbu.

Əm torped pısta wanva qəwin kılı vədiklən u fışəka ze dərdəxlyn.

Gyredıbn býrined səjə býrindar u çardıb əw şunda vədəgərgən.

Fışəked mə dňha hənə, əm dýlməniye dýdına xwə u dýzütyň şunda dýdəfiň. Zə şere şunda, mə dýzütyne belogvard altıkyň. Əz zi býrindarbıb u şunda mabum. Xun zə mən tıeqib, əz dýtərsim.

Lawked mə dur kətənə, əz wana nabıňım, dənge wana nabıhızım

Mən dərdana xwə ave vala kыgъbu, le disa hyndyre mən dýşəwyti zə tibuna.

Býrina mən deşija...

Əze býmylgym,—də fıkıra mənra dýbyhyrə.

Dy roz byhyribun, mən gymana xwə—xwə býgribu, nışkeva dənge ówtandına sa dýbhızım, zə şabuna lınge mən órd nagyrə, le disa dýtərsijam, gəlo, sə mən nəhelə, dərbaz nəbə...

Na xer, əw nezik bu, əz ditım, əw zi şadıbu, əwi dəveéve mən dalystıb, zə şabuna təwləbaz dýdanə xwə.

Əw lə keləka mən kət u pısta xwə da pısta mən.
Lə pısta wi xəlitkək həbu. Xace sori lə sərbi.

Mən bə təhırgəki dəste xwə dýrezi hyndyre xəlitke kır, jod u bind ze dərxyst u býrina xwə gyredə. Sə dňha nəsəkyni, cu. mən zanlıbu, wəki əw cu koməke bıdə mən.

Ysa zi bu, wədəki kında hatınə çəm mən nəfəred sorə sanitar, se bələdiya wan dýkыr.

Wana əz kыgъmə nəsilke u býgym.

Səe sanitarije əz zə tıgъne xylas kыgъm.

45. BÝHAR

Zəvəstan byhyri;

Býhar hat;

Bərf zə órde


Təmam hylat.

Təv zəgъqi;

Zə ro hylate

Fənçə kyta,

Zilək hylat zə bın órde.



Zъ wolate bərtije
Tərawyl hatъn:
Stъran həji stъran
Kъlame hərcar.

46. KƏSKƏSOR

Zъ əwre rəşə tari
Baranək hur bari
Əzъman vəbu, bu cik saji,
Təv zərъqi.

Kəskəsore
Kəmbər gыreda,
Əlked ave
Wərq dan cəwa gyhar.

47. Hykyme TƏVE

Rozəkə bıhare xwəş, gava ky ro bılland bu. Təv zərъqi, pənçə da.

Təve lь sər stəjra hykyməki wa bərda:

— Də hun sterked bədəw, ləmped əzmani, pъha hun hərən şəve wərъn.

Təve zъ kylilka u tərawylara got:

— Hun һьşijarbyн zъ xəwe, kylilk u gyl, təjir tərəwyl.

U һьşijarbu kylilk u gyl, tajir tərəwyl.

„Əze bıstъrem“; — got bılbы...

„Əze bışkokvəbъm“, got gylke.

— Le əme сь bıkkын? gotыn əwrked rəşə tari. Əme wəlat avrəşandi bıkkын“.

Təve çaba wanda:

— Bırga bıstъre bılbыlə, bırga vəbъn gyl, sosъn, le əwırъke gəwri baran tъzi, bırga weda hərə, zъ wə dur-kəvə.

Bəlgək lь gyla vəbun, təjir — tərəwyla rəf gъyedan u lь həwe stъran.

Zary zi һьşijarbyn zъ xəwa sıryн u stъran kъla-ma tóve.

— Təve — təve wərə — wərə.

Zъ zıbnara bərzer wərə.

Ty sor təve wərə, — wərə.

Zъ kəvüre nəxılşk zorda wərə.

48. НЬНА ƏZE CAWA ВЬКЬМ

Kalke Təmŷre pioner dъgot:—Bъhar nezik dъbə. Xəlq tъvdarəke xwə dъkə, ky dəren dəst u zəvja, le əze cь вькъм?

— Nəvije wi ze pъrsi:—E, cь bujə, kəko, ty uya bər xwə dъkəvi.

— We cьbə, lawo, bave tə myr, nъha kəsi xəbatciye mə nəmajə. Şex bun səbabə bave tə, ky əw myr.

Bave tə bъrcibuna myr, əwi rozi gъrtıbu. Xwə bъrci hъştıbu: uya bъrci zi cubu bər pez. Də məgъvəne bъrci ty zani lawo, hər nəxwəşija dъkarə bъdyrə. Bər pez sərme lexystıbu u zə we bъrcibune, zə we sərme, əw myr. Myr u mala myn xъrabkъr.

Wan rozia u şexa mala myn xъrabkъr, rıuc kъrъn u cun, merəki mina bave tə danə ynda kъrne. Əze cь вькъм lawo, əz hale xwəda dъgryim, şex rozia nagyrym, le myn u bave təra dъgotyn. wəki əm bъdъrъn, bave tə gyra wan kъr, ləma zi bəla xwə stənd. Ja rastije bъ gotyna wana myn gərə ty zi nəşandajı məktəbe, le myn gotyna wana nəkъr, myn ja xwə pak zanbu u ty şandi sər xwəndyne.

Bona van gъlija Təmŷr hъndik mabu zə hersana bъgyrja, le xwə gyrt u mərdani got:

— Kəke myni dəlal, ty qə bər xwə nəkəvə. Əze hər tъsti вькъм, əz xwə, ty zi zani ky şexa bawar nakym, rozia zi nagyrym, ja dyda koma mə bъ çvata komsomolova qrarkyjə, wəki əm ali mərve mina tə wəhid—dъ dərəçə çandına bъhareda—ali bъkъn, ja səsja mə qrar kırjə wəki kolxoze gynde məda sazıkъn, bъ tvaq bъxəbıty, hərge ve dərəçeda rəza dyle tə həjə, əz dъkarym be mynətə şex u məlla təra ərza bъnlyvisim.

Kalke ky xъbəre paşın bъhist. bъ şabuna kъrə gazi:—Əz zəf zə nəvije xwə razıma. Əz nъha zanım tye bъbi xortəki gotyna myn zə şex u məlla dur. Bъnlyvisə, bъnlyvisə, lawo, bъnlyvisə ərza, ky dъxwəzüm bъbəm kolxozvan. Həja nъha myn zəf çara xwəstbu ərza bədəm pъvisare, le nədəbbi, şex nədəbbi, glinə dən mynra dъkъr. Bъnlyvisə. Hər tъsti bъnlyvisə. Nъha əz zanım, əze cь вькъм.

Təmŷr ləzəki şunda got ky ərza wi dъha hazırgə. Ərza dəst kəke wida, əw dъcun bər bъ ómŷre təzə, bər bъ kolxoze.

49. HЪŞIARBUNA HƏVKOKƏ

Həbəka gənəm razabu dъbən órdeda. Dъ hyndyr we həbkeda xəw gъrtıbu məja eueyk.

Əw razabu təmamija zvıstane.

Bənçed tóva bъhare hat, əwe heşin kъr.

— Hъşijarbə, bъhare dъha.

Məja hъşijar bu dъ hyndyr həbəkeda, hъşijar bu xwə gələki bъrci dit, əwe dəst pe kъr met qənijata dorane xwə.

Met, met u məzynbu: kъrase xwə qəlaşt, rənçəked xwə zırvavok kytə nava xwəlija kəvrək, bona qъnijate təzə dityne.

Bənçed tóve bъ awaki əw həvraz—hъldəkışand, məja zi xwə lъ wiali dъgyrt həvraz bər bъ zor hъldəkışija.

Xwə ragyrt, ragyrt u nъşkeva zilke weji tər zъbın xwəlije həvraz nъheri.

Съ гәрүмбу, съгас хвәш u гыләшбу doraned we aza binvәkъри.

Henkaja sъbe елкә avi dani sәr zilke weji niv—vәkъри u къгә рыстә—рыст.

— Sъба тә бъ хер.

50. 8-e MARTE

8-e marte bu. Roztъra дын ёјда зъна бу. Шәвеш u Xәzale дыхвәстън we roze тъстәki pak rәwaji dija хвә въкън. Wana qыrar кър, wәki dija wan gәrek haze ninbә, we дәрәçeda.

— Өм съ гәра въкъне?—быре hedikava зъ хүске прыси.

— Тъстәki zéfi baş,—Xәzale çaba Шәвеш да.
— Dә bezә, kane өм съ гәра къне?
— Тъстәki, baş, zéf—zéf baş...
— Съ? Съ?,—Шәвеш navbırtti da xәбәрдана хүске.
— Тъстәki baş, zéf baş... of, Шәвеш өз zi qәt възапъм съ bezъм, le өз дыхазъм, wәki съ zi въбә, тъстәki rъndbә, wәki dija мә sha въбә.

U wana disa şewra хвә кър.

Мын dit,—пышкеva Шәвеш qylozbu. Өм шкыләki Klara Tsetkine rәwaji dija хвә въкън. We roze мын gyhdari дыкър, wәki cәwa dija мын dәrhәq—Klara Tsetkineda дыхвәнд u зъ dija Çasымra șyrovәdъкър, wәki Klara Tsetkine съгас şyxle baş къrijә bona зъна.

2.

Roztъra majin ёјда зънабу... 8-e marte bu. Xәzale u Шәвеш шкыле Klara Tsetkine anibun дъ feza ci u nivine dija хвәда darda кърбун, өw zi kәтъбун

бын kөrөvata de, u bъ we hivije sәkъnibun, wәki we съ сах dija wane be hyndyrr.

— Te, te,—Xәzale кър gazi, gava ky dәnge lъnge de bъhist.

De hatә hyndyrr.

— Өва, өв шкыл ke anijә?

— Hегәr ty занъби ke stәndijә?—zara кър gazi зъ çije хвә вәшартыда u banzdыдън orta male.

De gәlәk şabuji, zary hәmез кърън, cu ruje wan u got:

— Hun zared мын, hun aqyle bъ kәmal, hun съ тъстәki bъ aqyl dyşyrtymış bunә, u de disa cu ruje zared хвә.

51. REWITI LЬ HÖWE

Мөгъв cawa hini fyrine bun.

Sesid sal bәre gyndiki urъs dy pәr—bask секърън, зъ çiki вълынци хвә zorda avit. Өw danә kytane, wәki ky дыхвәст въфыриja u pәr u basked wi şkenandын.

Jәki дыне lь bazare Rjazane, топәкә мәзън секър u du тъзи hyndyre we кър. Шыrit bъ topeva da гыредане, xәrboqә кър u nava topeda runышт. Top bәr bъ зор вълынд бу, le ләзәки sunda lь avajki вълынд kәt: ylmdar хвә ynda нәкър u тәhәrәki aza бу.

Kәшиша дыготын:

„Bъ dәste şejtan өw вълынд bujә, lazымә әwi въшәтинън jan zi saoqә—saoq eél въкън“.

Ylmdare bәlәngaz ançax зъ dәste wana xъlasbu, зъ әwi bazari rәvi.

Paše cəndək cənd sala şunda lı Fransiaje həwafır sekýgyn: həwa gərm təzi kığıne. Həwafır dýfri, le mərgyve teda nıkarbu—ki ali bıxwəsta, ysa bazota: be zor lı həwafyre dýkыr u kizan ali ba dıhat, ysa zi be bı xwəra dıbırg.

Le paše idi mərgyva həwafyre təzə sekýgyn, ysa zi dirizabl, airopolan. Ba idi ty łykym lı wana nıkarə bıkkə, le mərgyv bı xwə sərwerije lı wana dıkə.

Airopolanazo dı nava kabineda rudyni u cawa dıle wi dıxwəzə, ysa zi dazo: bı we jəkeva zi dıfırga u dıcə dıgızə çije xwə.

Nıha gələk airoplane mə je əşibygyn, mərgyvbyrne u je əskəriji hənə.

52. BƏJRAQA JƏKE GYLANE

Wəxte jəke gylane,
Bəjraqa sor dəst tımda,
Bəjraqa sor dəst tımda,
Əz dı nav qəjkəkeda runıştym.

Qajke peşda sovajı kır,
Ha—ha peşda, peşda
Peşda sovajikır lı sər ave,
Peşda sovajı kır, peşda.

— Əm hərən. hərən bəjraqa sor.
Bər bı kuranja eem, çije fırə
Bər bı kuranija eem, çije fırə,
Lı kedəre pel zırınlı u bı zərp.

Əme hərən bıgızınə béra şin,
Zı wedəre zi bər bı okijane,
Zı okijane; wəlated başqə,
Wəlate dur, dur gələk dur.

Bırajed mə óziz,
Şərdəkyn pıha lı we dəre,
Şər dıkyn bı merxasi,
Bona bəjraqa Şewre.

Əme zı bıraje xwəra bezyn.
Dərəqə ájda jəke gylane,
Ky cawa dərkətbunə çerge
Həzar — həzara pioner.

Əme bezynə bıraje xwə.
Kılaməd xwəjə je çerge mə,
Kılaməd xwəjə je çerge mə,
Bezynə dərəqə bəjraqa xwə.

53. ZARED İSPANİYE

Baved wana cunə şer,
Dajked wana cunə şer,
Tıfaled İspaniye
Dərguşxanada man.

Dızımlıned mə faşist,
Cawa baje xəzəbe.
Gynd zəftkırgın bınlı dəste xwə.
Tıfal gırtınlı kyştınlı, kyştınlı.

Le de u bave wana рытт ра,
We бәри фәшистадын бъ зор дәста
Бәри фашистадын — hur — hurикын.
Ky zared түсал ysa kyстын.

Lъ hәr wәlata, ls hәr dәra,
Gәlәk u gәlәk hәvaled mә hәна.
Arikaria бүратије
Өм түсаled Ispaniajera дүшинын.

54. PIONERE BAŞ

Gәlәk golкked kolxoze hәбүн, le zъ гышка вәдөвтүр, zъ гышка зиртүр u хырттыр golka nav — Nәrgiz bu. eөved bәlәk — bәlәk, énija bөs, sәri eueсьk, lъnged zъгavok. Өw бъ xwә zi sorә sorъk, boeъk dъrez sәr topыzi. Cәwa баqәk — wa bu golка nav Nәrgiz. Гышка zi weja hъz dъкын u əw rъnd xwәji dъкын.

Karlen we roze dәrәng hat zъ мәктебе. Өwi тәбәттар, aqыl u kәmd bu, hinbujiki zоф rънд: dъ rijada wәxte cujin — hatыне əwi сәкънандын, listын, vijali — wi-ali пъхрәндүн пъзанбу, le we roze əw dәrәngi кәттүн. Өw dәrәngi кәттүн, съма ky мәктәбеда шүхүлк spartъбунә wi. Өw pionerәki başbu, demәk cәwa pionere баş, əw şefe golккебу, je Nәrgiza bәdәwok.

Өwi бәр бъ mal dыләzand u мәтәлә dъкын — galo Nәrgiz zъ cole anin male? gәlo av xwәr Nәrgiza wijе dәлal.

Gava ky zъ gynd dәrkәt, wi dыләzand: əw гәләкі bъrci bu, əwr u əzman zi bәrәvi sәr hәv dыбуни. Тә qәji dъgot barane we be, baki sar dыhat. Karlen гъhiштә bънија ejе: əwi bъn vi tumi пъheri, bъn vi kәndali, ve eәльке пъheri, бәр zънara u гәләк җија, le Nәrgiz tynәбу.

Qyrf kәtә dыле wi „ахыр we kyda hәrә? Nәrgiza тън? Өwi мәтәлә dъкын — wәki dъ zънaraда zi кәттүә we ls van dәrәba, le wәki ynda bъbә? Өze сәwa? въкъм, съ җабе bъдым? əze rәzil bъбъм“. Awa mтalada əw bәrzer рәja bu бәр бъ geli.

— Na, əwi dъgot xwә — xwә бъ xwәра.

Өz pionerәм, pioner гәрәк zъ сәтънија нәтърсә, gymana xwә пәбылтә.

Disa əw peşda cu. Gava ky əw сәкъни, wәki xwidaна xwә раqьшкә, əwi bъhist „мъзинәк“. Өw dәnge Nәrgize bu, əwi dәst xwәда, naskыг..

Өwi dъha ls eәl u kәndala пънheri u banzda бәр бъ wijali, kiali dәnge Nәrgize hat.

Өwi nezikajи bъ xәндәqe кър, сәкъни: dыле wi da-vit, surәt alav dыда. Өwi bәrzer пъherri. Nәrgiz dъ eәлка xәндәqeda сәкънибу, бъ mәluli ls wi dънheri u dъкын — тъзә — тъзә.

— Çane, Nәrgiz çan, çan, çan, нәтърсә, əze тә dәрхъм, əwi бъ dәnge bълынд кърә gazi.

Өwi ls car aliye xwә пъherri u fәm кър, wәki rijakelәka ərqe хохымىјә, xwәli dъ bъn lъnge Nәrgizeda hылшijajә u Nәrgiz gyloli ərqe bijә.

Wәxte gәlәk fъкъкъынне tynәбу.

Karlen banzda zere, rastә ci bълынбу. le xwәli пәгъмбу, əw нәешија. Өw гъhiштә golкke, poz u énija we

packъг u əw bərzer kışand, bawər bıkып bъ dəfdane,
əwi golк zъ cije hase dərxyst.

Həma wi wəxti eлkə barana gыг lь səfəte wi
xyst. Lazimbu çédandын

Əwi qədəra pençi gavi golк bərzer daxyst, le
cije bъ fəsal tynəbu, wəki golк lapdə zъ xəndəqe
dərxysta.

Əwi kəvyrəki tuz dit u bъ wi kəvyrı pesira xən-
dəqe kola, cije lınga sekыr, hər nəjisə bъ təhrəki gol-
ka xwə dərxyst hesuje.

Gava ky ghiştə gynd, əwi təxymın kыr, wəki gъşka
bъ yndabuna Nərgize dərxystijə u le dəgərttъn, wəki
bъbınyн.

Karlen şılvuji u hыlk—hыlk pekəti gыlikыг, wəki
cəwa Nərgiz dit u cəwa aza kыr.

55. BÝRAJED XWƏ BIR BINƏ

Ça lь dajka rəngqəmər ынегън.
Съка съ дылуринə дərg qəmər xwəra:

Evar va hat,
Raze, lawo,
Bave tə tynə—
Luri lawo, luri.

Wəxte ky məzъnvi,
Tye pe bъzanbi.
Wəki dыnja fərəda
Ty təne nini:
Luri lawo, luri.

Həvaled tə hənə,
Wəkə ordikə be həd,
Raze, lawo,
Ty təne nini

Ça lь dajkə rəngqitъk ынегън:
Съка съ дылуринə дəргуша xwəra:

Dzin—dzin
Lu—dzin

Ça barəki gыranə
Danə pыста тын.
Məzъn bə lawo
Bo rozed we be.

Əw roz, wa nabын:
Býrajed tə hənə,
We lь pыста тə bън,
Ty təne nini, təne nini...

Dzin—dzin
Lu—Dzin...

Ça lь dajka rəngsъri ынегън:
Съка съ дылуринə дəргүше xwəra:

Baj—baj
Lenike тын,
Tye məzъn bъbbi,
Sərxwəda beji,
Tye bъbbi palə:
Le bir məkə,
Býrajed tə hənə,
Wana zi—goti
Dərxı dыnjaron.

Baj—baj
Lawe тын,
Baj—baj
Lenike тын.

56. CANDYNA BÝHARE

Вýharə, bərf dýhələ, dýbə av; pəz u dəwar dýzen, roz zi pera dýrez dýbən. Təjrtu bərə-bərə zə bəribəristana vədýgərən, ten. Kolxozvan hazırlıja xwə dýbinən bona candyna býhare.

Çývate, sədre şewra gynd xəbər dýdə:—Isal, gərək əm plane xwə bý zedəji býqədinən.

Əmina Sədo zedə dýkə:—Rastə, rastə.



Нəsoje Təmo dýgot:—Mə maşina təxym təməz kyləne anijə, lazıtmə rəj çývate əm bý çarəkeva bərəbərə nane gynd təməz kın, ga zə xama dərkyn u həzərja traktora býbiniy.

Ösoje zə ordija sor hati dýgot:—Lazıtmə, əm nəhada dəst pe býkyn, wəki zə gynde dora xwə şunda nəminin.

Awa, gyndija tývdira candyna býhare dýkыr, le şagyrte məktəbe zi we dəme kəvş dýkыrın, cıka ki we cı býkə, bona qədandyna candyna býhare.

Gynd rabubu, dýhəzja, dýkəlija. Gışka tývdarək-dityna candynə dýdit.

57. RƏZE MICURIN

Lə nava gyndəki məzyn, wəxtə ójda hasylətə, vistavka rençbərije həbu.

Bý gələk çurə—çurə həbed çəh u gələymra, bý rənpçarera fekijid zéfə baş zi anibunə wedəre.



MICURIN

Cyndi bərəv bubun u lə wan fekia (mejva) dýnerin. Agronom—neziki wana bu, gotə wanə, go:

— Cawanə, hun óçeb dýminən ore, le hərke hun rəze Micurin býbiniy. hune cı bezyn.

Zə gyndija jəki pýrskyr, got:

— Həvale İvan, Micurin kijə, cıra rəze wi cawani?

58. KAL'KE XYDO

Кальке Xydo runıştıbu däre male.

Əwi lı bəsta hımbər dınherri.

Cənd sal peşda əw bəsta bəvəni xıkə-xalibu, çiki demi be av, be dar u meşə, helina móra u mışka bu.

„Zəmane Şewreji şırınp, tə cıqas gyhastınp kıgın nava ómre mərija u təbijáte“. — Zı xwəra wa mytalə dıkırlar kalke Xydo.

Xəzala nəvija Xydoji həjişt salı, baqə gyl dı dəstada nola mytnikəke lı bər kálke səkəni, əwe baqə gyla neziki poze kálke kır, dəst styrta bırg u zu-zu ze pırsı.

— Kalko-kalko, gyle hər sal baoçce məda şinbıbın, Xəzale dəste xwə dırezi baoçce hımbər kır.

— Bəle, karşka myn, hər sal we şinbıbın, həla gyl zi u sosın zi. Xydo çaba nəvija xwə da, le nəvije pırs lı rəjî pırsa da kálke xwə, kalke pızanbu çaba kizan pırsı bıda.

— Xəzala myn, hena ky əm caxə wərra bun, pəsari bıdana dəste mə, we dawse, nan zı dəste mə bıdyrtına, cıma ky kəsi əm hini tıştı ysa baş nədikıgın; mə pızanbu xwəndınlı cıja, le hun, kylilke hıkmata Şewrenə, hun nangava tərbətə xwə hıltınp, zı wə we mərinə baş cəvən.

Ty dıbbini əve bəsta han, wəxtəke xıkə-xalibu, le myha bijə cije zavod, fabrika, dər u dorane wan bı gyl u sosına xəmlinə. Bəre əm dıcun, mə zı quntara eijae han av bı pısta dani, le myha kani karrəz kıgınə, anıñə bər dəre mə Xydo dəste xwə hıskoləki lı pore Xəzale zerin dıxyst u glı dıkırlı zı zəmane byhyri.

— Də gyhdari bıkkın, əz bezınp.

Gyndi lı dora agronom çəvijan: əwi dəst bı xəbərdana xwə kır:

— Ylmdare Şewreji məzınp, Micurin rəzvanəki bı nav u dəng bu. Əwi hərsal çerbandınp dıkkıgnı, wəki cured pıncared təzə dı nava wəlate məda bıdə gəhiştandıne. Əz dı nava rəze wida mamə u myn gələk tıştınpə.

Aha cənd tıum: əw tume pıeuuk je hyrmijapınp: disa hyrme: zı hyrmijed həta myha məzıntır u tóm-xwəş, le dara we gələki pıeuukə, məgəv dıkarə sərra banzdə zi: awa je ysa, hındık ci dıggıgnı, myqatikıgnı zi hesajə, bərəvkıgnı sefija zi həmin dıha hesa.

Aha tume fışna: əw dı dərdaneda dıggıhızə, lı sər təxtə. Le həla bınnegınp, cıka fışnpə lı sər hənə: lı sər hər cıqəki nə ky dy həb hənə, le lı sər wana, wəkə penci, şest həbi hənə.

Lı nav rəze Micurinda sevınpə ysa hənə, bıle qərəwı dıtlırsın bın wanda razen.

Məgəv kəfa dəste xwəda ançax wana dıkarə ci bıkkə. Hərke zı zorda lı səre qərəwı kəvınp, bı təqəmiməna myn we hınnəki wi tél bıkkın.

Hər tımkəi hılkə je Micurin wəkə şəş, həft kilogram hılkə dıkarə bıdə: əw zi hılkınpə ysa, wəki kefa məgəvə pera te.

Hər hılkək car çara zı hılkə mə məzıntır: tómə wana xwəşə, qəwinınp, kialida bışini jəkə, xırab nava.

Dar, ysa zi pıncar je wəlated lapə gərm, ysa zi je wəlated lapə sar. Micurin lı órde mə daeckand: kodi kır u myha əw dı wəlate məda lı hər dəra dıggıgnınp.

Levike komsomol got:

— Goti, əm we çerbandıne lı çəm xwə zi bıkkın.

Kolxozvana car u carıkkal got:—Bəle, bəle, gotına Levika.

Xəzale gələk gylje kalke fəm nədəkçər, le bə mərifət gyhdarija kalke dəkçər, zur bubu lə eōve wi dənherri. Kalke əwqasi zə zəmane byhyri dərd u kyle xwə gyl kırın, wəki Xəzal ze əçəzbü, zə həmeza kalke dərkət, bə rəqas u cəndək—cəndək çar dən bər bə baqce gyla rəvi.

U gava ky Xəzal cu durkət, kalke Xydo wəkəlland: —Xwəzla hena ve hykymata Şewreda, əz zi nıha 8-sali, caxe tərra buma.

59. E V A R

Ro gələki wəstija bu, we roze gələki gərija:

Got: „Bəsə

Həgəm, səre xwə dajnəlpəm razem“.

Bəlge bə əşq dəkçərə səvə—səv, səkyni:

Got: „səra wa bu,

Ro idi naxwenə,

Əz zi vələzəm u razem“.

Çıvike lə sər dare dəkçərə witə—wit, nışkeva səkyni, got:

„Səra wa bu,

Bəlg nəkə səvə—səv,

Nə zi ro dəxwenə.

Əz zi həgəm razem“.

Kewrişke lə nav tuma banz dəda, səkyni, gyhe xwə bəlkçər, got:

„Səra wa bu,
Nə eəvik dəstyre,
Nə ro dəxwenə,
Əz zi həgəm razem“.

Necivan lə nava meşə neeire dəgərija, səkyni, got:

„Səra wa bu,
Nə kewrişk banz dədə,
Nə eəvik dəstyre,
Nə bəlg dəkə səvə—səv,
Nə ro dəxwenə,
Əz zi həgəm, razem“.

Hiv dərkət, nıheri, dit, got:

„Sə pakə,
Nə neeirvan dəgərə,
Nə kewrişk banz dədə,
Nə eəvik dəstyre,
Nə ro dəxwenə
Təne əzəm be xwə
Lə əzəmane saji kef dəkəm“.

60. DYH U IRO

Dyh lə ve dəre eəl u ejaje xıkə—xalibun.

Iro—zavoded Şewre.

Dyh—dəştəd xıkə—xali bun.

Iro—sovxozi.

Bəre dəst noşlanı ləhəfək bə pınəkəri bun, pined rəng—rəng,—cargoşə, segoşə... u hər pınəki çık gərtbu.

Kolxoza əw sinor danə hıldane, pared dəşta jək-bun, bunə dəştəd kolxoza fırə.

Bəre lə kedəre çəwe dökürgə xışə—xış, iro lə wedəre elektrostansi dökhəbtə.


Lə kedəre çəmçamə bun—iro pəmby lə wedəre hesin bujə.

Də gəli—gəboze tari—taristanda—**хызыгчан**ə dökhəbtə: lə ələka wera maşinə dəcə u te.

U lə hər dəra palə, maşinə... du bər bə zor həldəkəşə. hylm—gylm bılynd dəbə, u əm ce dökən, əm hərtəm ce dökən.

61. REJA HƏSƏN

Du ze dərdəkəvə notlani ówra,
Zə durva te we qızə-qızə,
Reva dəcə cawa notla ba,
Ke dəre bazon, peda dəghizə.



Cıqa bezi grani hıltinə.
Wəxteda əşja lə ci dəghinə,
Bə qəwata ave cərx te gərandın,
U zera bıçarəke, tynə wəstəndın.

Reja we bə həsən, sərast cediklin.
Bərzer həvrəz wera jəkən,
Notla təjrəki dəcə, dəfərə
Də səhətəkeda kilometra dəbərə.

Xani sekçiyinə lə sər təkərə.
Notla şanaşın gələ pəncərə,
Male hılgırtı, ysa dəbəzə
Ty dəbezi təjrə ky dəfərə.

62. ƏW VƏXTƏJARЬN...

Fırqə Davidove palə şandbu nava kolxoze. Əw dısu nava kəwşən.

Gotə jəki kal:—Gıredə.

U bə be səbər arıkari daje.

Vəzina baje bıhare bu, rozə ówrai jı bu; xynave dırəsand.

Kəwşən zə gynd wəkə dəh kilometra dur bu.
Brigada əwyl lə wedəre bu: wana tapan dökürgə.

Davidov dəgot:—Kale çan, zu bıkkə ha, zu bazo ha.

— Zu azotın kizanə? həspe nabini ky nav xudaneda dəbəçə.

Bə sərkarja dərsdar, şagırt zə hesuja gyndra dərbaz dəbun, pəj wana érəbə dəhatın, wana boçkə danın.

Pe qamci kale nişan da:—Əwed hana zi zaroked mənə, əw zi mışka qır dökən.

Davidov bə əşq wana dıneri. Zary gava ky nezik bun, Davidov çıje xwəda səkəni, mezə kır, gazi jəki kır, kyrkəki həft salı bu.

Gədə kyme bave ky dabu səre xwə, zə sər eōve xwə paşda vəklyşand u got:

- Сыра gazi мън дык?
- Тə cənd тышк kyştyń?
- Cardəh.

— Кərəmtykə, rəx тън runi, tə bıgəriňm.

Kutk gotə qizkə caxe xwəra.—Ty zi wərə.

Peşda lıyjan. Davidov kutk disa pak mezə kyr u ze pırsı:

— Kızan dərsxanede hin dıbi?

— Ja ówly.

— Wərə, əm hərçyn avaje kolxoze, əze zə təra sianate bıkkym, kanfeta bıdmə tə. Kanfeta ħızdıki?

— Mъn nə lazımə. Wana drane тън xrab kыgъnə, həla le bınlərə. Əwi dəve xwə vəkyl u rastije zi hərdye peşije kətbun.

— Həvale qənç, wəki ysanə ty kal buji?

— Rast nınə, ty be drani, drane тъne ben, le je tə na.

Je тъn zi we ben, isbatia tə həjə.

— Le cawa, nəhəjf, we ben ida... drane məzynna naen.

Got u zə fropune banzda érde, kəeke zi da pəj. Wana minani karъka banz dıda u bər bı gynd dıbbəzjan.

Davidove kefwəş du wana dıneri. Həla kyme kutk xwja dıkyr. Səre Davidov gərm bubu, eōve wi şıl bubun. „Əmrəki xwəş cedıkyń. Kutk bəra şə bıba, kəeşk bəra bıkkənə. Le 15—20 sala şunda, gisynne maşina elektriķe we van dəra bıkhəşvinə. Əwana nola тъn bebəxt nəmanə u naminıñ. Zə тъgъna de şunda, тъn xuşk xwəjdıkyń, kınç dısuşt, nan dırpat, dıscumə zavode. Bəle, zare hykymata Şewre u wanra təvajı zare ve kolxoze bəxtəwarıñ.

Davidov awha dıfkıri u kəwşəne be həd u səd mezə dıkyr. Dıle wi zə şabuna daviit. Kəfa wi xwəş bıbu.

63. ƏDYLE CƏWA ROZED XWƏ HAVINE DƏRBAZ KÝR

1.

Sala xwəndıne təzə dəst pe bubu, əm bı dıle əşq lı bər dəre məktəbe bərəvi sər həv bubun, mə zi xwərrta dılist.

Lézəki şunda dərsdara mə təzə xwəne kyr, əm dora we bərəv bun, hər jəki zə mə dıxwəst bı xəbərdanəke gyhdarija dərsdare bər bı xwə təglifkə, tıştəki bezə, Jane bıryrsa.

Dərsdare bı bəşəra gyləş lı mə gışka pıheri u pızanbu çaba mə kizani bıdə.

— Bak ziaryno;—dərsdare gotə mə, iro hun çaba pırsıne тъn bıdın, pırsed wə be çab naminıñ.

— Ke bezə, cıka wi havine cəwa byhürtijə rozed xwə?

Əm gışk kərr bun, mə pızanbu əm cı roze bir bınpı u cı bezıñ?

Ədyle got:—Əz bezıñ, dərsdar.

Mə gışka lı dəve Ədyle pıheri, cıka we cı bezə.

— Dərsdar, havine тъn hərro av dıbırg kolxozvane mə palorra, ysa zə тъn ħızdıkyń, dıgotıñ ħıfətym Ədyle, ty pionerəkə başı.

Rozəke zi тъn av bırg cıje dur u əz xalısim, тъn re şas kyr, dərsdar, əz tınpıştım u ter gırıjam.

— Idi съ? тын ре ynda кырьбу, өз гыриjam и тын da we бәste, cum, cum, cum, gynde мә xwane nәdькыр, zati hыndk mabu ro hәrrә ava, өз түrsijam, тын got gyre тын byxyn:

— Paše өз cum пышkeva rasti gyndeki ermәniја hatым. Өз hәla дыгыrijam... zare gynd hatыn өз въyim kolxoza xwә, тынra xәbәrdan, le тын zыmane wan ныzanbu.

Өдyle чи—çina bina xwә dыstәnd, тә qәji дыgot xәbәrdana xwә kyta kыr.

— Paše cәwa bu?,—dәrsdare pыrsi:

— Өз въgымә maled xwә, съ bezi xwәгын anin bәr тын, тын шәгыт дыкыр, пышkeva тәrьvәki kal hat. Өwi kүrgünci zanьbu, зъ тын pыrsi,—ty зъ ki gyn-diji?

Мын гышк zerra got.

Kale гылиje тын зъ wanrra tәrьvәmә kыr, wana dәste xwә stuje тынгта въgын u gotыn:

— Тыштәki nakә.

— Cun dәzьmalәkә pionerijә lastike sor anin peşkeşi тын kыгын—avitinә stuje тын.

Cәnd dәqә şunda зъ тынra çotә sole rыnd u gorava anin.

Tari kәtىbu өrde, тын got өwi merke kal, wәki ныha mala мә ль тын дыгәртүп, ахыг өze işев cәwa въkыт.

Kale disa xәbәre тын tәrьvәmә kыгын зъ pionerara; wana gotыn:

— Nәtىrsә. Өwana sun şewra gyndrra gotыn. Şewra gynd mәrik sijar kыr, өз dame tәrkija wi u vәrre kыгыт.

Wәxte cujine, гышка kүme xwә dәrxыстын, въlynd kыгын, тын fәm дыкыр, wәki дыgotын “ooqyrbә tәrra”. Өm razana hatыnә gynd. Reva mәri rasti мә hatын. Өw zi ль тын дыгәrijan, zati, mala mәda kәs nәmabu, гышк dәrkәtىbun nava kәwшәn ль тын дыгәrijan.

Өdyle xәbәrdana xwә kyta—kыr.

— Wәki ysanә pionere ermәniја зъ tәrra sija-nәta mәzъын kыгын nә?

— Ныбәт dәrsdar,—Өdyle wәkylанд.

64. ШӘVE ДЫХӘВЬТЬН

Шәv lamp ль рәj hәv vedъын. Мәръv idi kucada na-sын—najen. Dәnge tramvaje zi naje.

Bazar stәqъrijә: mәrъv radъzen.



Le dәqәke въfкырын, гәlo дыкарын һәmu mәrъv razen? Ныбәт na: hәnә mәrъvnә ysa, ky пыкарын га-zен. Xәbata wana şевда dәst pe дыbә.

Өm bezъын съkane өw kinә.

Elektrostansi

Şəv elektrostansi dəxəbətə: cı wəxti hun vəxwəzən, hun dıkarılp lampuşka xwə vəxən. Dı stansia weda kəs ranazen, cımkı stansi gav u səhət dəxəbətə, ronaje dıdə çımaatə.

Stansi

Maşina şəv cu: stansi pır hündüki stəqyri, le maşinə bər bı stansia təzə dıcə.

Rewi bı dıle xwə razanə: le maşinist, sərwere stansije, dordar u gələ—gələke dıne ranazen.

Koma Şəwatvesa

Dı pərəki bazerda pıriske agyr bılynd dıbın.

Qərəwyl dıkə gazi:—Şəwat dəst pe bujə.

Cənd dəqə şunda, avtomobila şəwatvesa dıha bı re dıkəvə, bər bı cıje ky agyr pe gərtijə—dıləzinə...

Çımaat dıkə həwar—həwar:

— Mərəv hyndyrda manə.

Lı bər dərgə, sərusice səwatvesiji bı tən xwəne dıkə: əw qızıka xərgiqi haldədə tına.

Nasırxanə

Nəşırxanə zi ranazen, gılıgotyned təzə bı maşine nəşır dıbın. Səhət səsejə, həla tari—taristanə, le gazet goti hazırl bə u səbbətire zı nəşırxane dərkəvə.

U wa, wəxte ky əm radızen, mə tıre, gışk zi radızen. Le əw jək ysa nino.

Mərəvynə ysa hənə, ky şəve zı bona gışka dəxəbətyən, le roje radızen.

Telegramxanə

Telegramxanə şəv u ro dəxəbətə: zı bazara həta bazarınp dıln, zı wəlata, həta wəlatınp dıln glija əlam dıkə.



Nava səhətəke—dydada, gələ cara nava cənd dəqada, əm dəbhəm, cıka lı fılan cıje dur. cı dıqəwmə.

Hərke telegramxanə şəv nəxəbətia, idi kara we cı buja.

Н а п р е з х а н е

Şəv dərbaz dəbə: zə xəbate şunda paled zavoda nanpezzxane dərkətənə dərva: əwana nan pətiyə, wəki siye zu nan bıghinən əhəlijed bazer.



65. ВƏR VƏ XƏBATA HAVINE

Məktəba mə idi hatə dadane. Ətm dəha dərbəzi dərsxana səsja dəbən. Nışha əm bə dəl u əşq dərbəzi xəbata havine dəbən.

Dərsdare məra gotijə, wəki əm wəxteda kylilka, çure rıncara bona məktəbe bərəv bəkən. Dəsted xwə nədənə helune cəvika, je təjr u tuja, cəmkı xen zə kare, ty zıgare əm zə wana nastinən. Vənəvisən wan gəli—gotına, cıky əm dəbbhen; rırsynə ysa, wəki əmyle məra tenə gəredane.

Vəkənənə ave. Vənəvisən cıka cıca baran te, wəxte barane cı dəqəwmə. Wan gəli—gotına disa jək bəjək dəftəre xwəda vənəvisən.

Qasi qəwata xwə ali kolxoza u sovxoza bəkən: bu cəgil, dərun, bu zə aliye du—dərməna u rıgsynə dəne.

Gərə əm bezyn, mə şərtə xwə səre sale zi bə şagyrded həvale xwə u gyrçara təvajji qədand. Dərsxanəd mə hərdya zi ruspi dərkətən.

Wan caxa dərsdared mə u dərsdared həvaled mə gyrç, gotın, wəki mə bə dərbəri u staxanovi planed xwə qədandijə.

Həvaled mə zi xəbərdan u gəli dan, wəki dəha bəjək staxanovi peşda hərən.

We roze kolxozvaned mə hərdy gynded çinare həvə zi hatbunə əvvata mə. Əw zi gələki bə məva dəlbərbun; kefa wana xwəş bu, dəgotın: „Əfərgəm, əfərgəm zared məra“.

Paşa katıbe komita komsomola əlamkыr, wəki əm hazırlıja xwə bəbən, ky hərənə lagere—rəhət bəbən.

Zə we şunda əvvata mə hatə dadane u mə dəst bəjək evarejə əşqe kığı.

66. СƏXСƏХ PADЬША

1.

Aşvanəki wa aşe xwəda bujə: xwəra kyloc dərətənə xwə dadani wedəre.

Ruvik bitər bubu, cıqa rozbu nane wi dəxar.

Əwi zi xwə bər ruvi təland; ruvi gərt, gərt, ani bər kyştne.

Ruvi zera kelmi, go:

— Ту мън бъкъзи, съ кара тә хәјә? Тье посте
мън бъби хәри, съ зеки? Ту мън бәрдә, әзе гәләк
каре бъгништә тә.

Аşvan go:—Тье съ каре бъди мън, ту рувие со-
леji, ту рувие дәкбази.

Go:—Әзе гәләк каре бъгништә тә.

Өw дүшрмиш бу: руви бәрда.

2.

Ruvi go:—Өz cawa бъкъм, wәki soze мън дәрә
дөрнәже. Ruvi leda cu çәm padьше, go:

— Badьшаже мә gotijә, бъра кода зера тънра
бъшинә, әзе зере xwә бъривт, съка зере мън съказып.

Өw padьша zi ysa дүшрмишбу, go:—Çаным, әва
рувие, өз саным, әва rastә, drәwә, мә пәбъхистиж
nav—dәnge wi. Çарәкә дъне дүшрмиш бу, gotә wә-
зире xwә, go:

— Rabә, коде бъде, бъра бъвә хәра.

Wәzir rabu, kod da ruvi. Ruvi hъlda cu. Gava
ky kod бър гиҳандә aşvan, aşvan kod dest гырт. Koda
xwә hъlda dawşand; órde хъст: epeçә zer zъ dora тоqe
we kәtyn. Aşvin bәrəv kъr, epeçә рувие xwәra fyrnax
u kefda, go:

— Wәllә şukър, өв zi тъстәки pak бу, рувие мън,
тънра epeçә zer anin.

Ruvi gotә aşvin, go:—Aşvan, zerәki бъвә хәре
хуркә, бъдә polъk. Polъka bъstинә, dәzmalәke тъзи
polъk бъкә. тънра binә wәrә.

Aşven go:—Çаным, tye polъka съ ze бъки?

— E, go, hәjran, ci tәranә, ty zi binә wәrә,
тън lazъмә.

Өwi zi cu ani.

Ruvi polъk hъldan, тәмам polъke xwә тъзи dora
тоqe kode kъr, çarәкә дъне hъlda koda xwә, бәр бъ
padьше шунда бър cu, bъdә xwәji.

Wәzir koda xwә hъlda, бър cu; dәre хәзъне вә-
кърг, gava kod órde da, sәre wi wәгъмi, go:—Mala
мън хъраббә, өв padьша sәr padьше mәранә, go, ba-
wәrkә, dәv—dәvi dәh grvәnkә zer nava тоqe koda
mәra hatbu: kәtә nava zera. Gava өw гыли padьшera
got, sәre padьше wәгъмi, go:

— Çаным, padьша sәr тънра түнә, өw padьша
kyra dәrkәt.

3.

Ruvi dәmxatre xwә zъ padьше xwәst, go:

— Zоф razimә, padьше мә gotijә, wәllә мън зере
xwә pivanә, зере мә pakъn, тәмамын, мън ci gyhas-
тын къриjә. Ruvije тә leda hat, padьша go:

— Ruvi, nәcә. Gotә wәzize xwә, go:

— Çаным, xәlateke binә bъdә vi ruvi, бъра бъвә
хәре padьше xwәra, wәki padьше wi bъzanbә, әм sәr
wiranын.

Wәzir gotә padьше:—Өz съ xәlate bъdъmeda, wәki
lajq ба, бъвә хәре.

Go:—Rabә, koda zera pъeuk bъdeda, бъра бъвә
хәре peşkeş padьше xwәra.

Ruvi ysa zi kod hъlda, ani.

Aşven lenъheri wәki ruvi te, тъстәки devda we дъ-
rәvә, aşvan epeçә şabu, ruvira гәләki fyrnaq бу, xwә
—xwә, xwәra дүшрмиш бу, go: „Өва ruvi съ pak бу
rasti мън hat“.

4.

Ruvije tə cəndəki ma, gotə aşven, go:—Aşvan, ty rabə kare mən bıkkə. Əze hərəm çəm padışe.

Aşven go:—Çanım, tye həri cər bıkkı? Hərgə tye, həri, əm təv hərən.

Ruvi gotə aşvin:—Wəki tye beji, aş bıffroşə, həbuna xwə təmam bıffroşə—xan u mane xwə, tam u taşə xwə.

Aşvin gotə ruvi:—Cər xan u mane mən həjə, aşə əze aş zi bıffroşım, əme cole bımmınlı, tye əçeba bin səre mən.

Ruvi go:—Na, əz əçeba najañım səre tə, əze karəkə pak bıghinılmə tə, le wəki ty xəbəre mən bıkkı. Əz cər bezim, ty zər gyra mən dərnəjə.

5.

Aşvane tə rabı, rəx ruvije xwə kət, bəre xwə danə wi şəhəre padşə. Ysa zi ledan cun. Cun neziki şəhəre padşə bun, ruvi gotə aşven, go:

— Ty binə wan zered çəm xwə, binə poeka mənva gıredə, mən bıhxamlinə. Əze peşija tə hərəm, çahabe padışera bıbbəm.

Əwi ani xəməland ruvije xwə. Ruvi ledacu. Şıvan u gavan hatınə peşija ruvi, go: „Əv cər ruviki dəlalə“. Ruvije tə rəvi zər nav şıvan u gavana dərkət, dur səkəni, go:

— Qırba, əz nə ruvimə, əz wəzire aşvan padışamə.

Ruvi ledacu gıhiştə padışe, məzgini padışera bırg, go:

— Padışe mən hatə mevane tə.

— E, padışe go, əfərəm, hat, hat, sər eéva, sər səra.

6.

Ruvi vəgərija, hat peşija aşvane xwə, aşvan hatbu bər eəm səkəni bu, go:

— Aşvan, xwə bı avexə, wərə.

Aşvan xwə ave xıst, dərbəzi ave bu, gotə ruvi:

— Top oçaxe tə kəvə, əz şəwətim ve syre, ve sərmaje.

Ruvi go:—Çarəkə dıne bıkkəvə ave, əz tə məzdüm.

Aşvan kətə ave, ruvi pe ləpe xwə pıştə wi məzda; aşvan zər ave dərkət; ruvi gıhiştə kınçə wi, kınçə wi, gırt avitə ave.

Aşvan go:—Hə, top lə mala tə kəvə, go, mən zanbu, tye əçeba bini səre mən.

Ruvi got:—Əçeb, əw əçeb ninə. Əçeb əwə, he para te.

Aşvan go:—Ruvi, xera mala xwədəra ty bər dəste mən kətəji, mən ty hılbərijağı lə órde xısta, ty pərcə-pərcəjə bıkkıra.

Ruvi go:—Aj va əze hərəm, le həma təmina mən lə tə, ty gava dıgizi mala padışe, ty ty xəbər nədi, cər xəbərdən həbə, əze çaba padışe bıddım. Nə xəbərdi, nə bıkkəni.

Ruvije tə peşije cu; gıhiştə mala padışe, gotə padışe, go:

— Nə ty bi, nə padışaja tə bə, tə nədəgo torraxa mənda qacax hənə: hatınə peşija padışe mən, şəlandınlə.

Padışe go:—Şəlandınlə, şəlandınlə, cər həjə, bıra padışa be.

— E, go, dəve bave tə zedəjə, cıma padışe mən ysa ajin—ojinə, xwə bı səre xwə ysa be.

Padışe go:—Le em cawa bıkkı?

Go:—Rabə, bər dəre xwə xali—xalica raxə; sjara binə, bıra çyrid bıkkın, karete binə sazkə, dəstə kınçə lajq binə, əz bəbbəm, bıra padışe tıln xwəkə, iza ledə be.

Ysa zi we forme kırgın, le həma ruvi gotə padışe, go:

— Padışe tıln ky te, pərde zera gыredə, bıra be pış pərde.

Əwi gava kınç zı aşvanra bırgın. Aşvan gava eón kınça kət, éçebmajı ma, go:

— Ruvi əw cı éçebə tini sere tıln.

Go:—Çanım, həla he ty nəraziji?

Kınç xwə kırgın, çameri bu padşaki maquli təməz. Leda cu diwana padışe.

Padışe nıheri, wəki padşaki dəlali, he sər wiranə.

Padışe mevan şandə pışt pərde. Fərda wi gyre-da bun. Ruvi reva şirət kırbu, gotbu: „Bıner, aşvan, nəbi ty xəbərdədi, əze qiza padışe təra bıhxwəzəm, nəbi ty na-na dıki“.

Padışe got:—Çanım, wəki padışaje tə, padışajə, cıma xəbər nadə, hılbət lalə, cıka cı həsabijə, naje ru mə nakəvə.

Ruvi gotə padışe:—Na, go, padışaje tıln, nə padışaje gədanə. Padışaje tıln həmu kəsira xəbər nadə. Bı wi həsabi zi wəxtəke ma.

Roke disa padışe go:—Le ruvi, əm cawa bıkkın?

Ruvi gotə padışe:—Binə, əme qiza tə bıddınə padışe mə.

Padışe zi qəbul kıg, go:—Wəki hızkırgınna tə hajə, əwi zi qəbulkırjə, dıha başə, əze qiza xwə bıddınə merəki. Əw zi padışajə, kyrə padışajə.

Padışe gırt qiza xwə da aşvan. Həft şəv, həft rosa zera kırgın dəf u dəwat: gıhiştənə tıgraze xwə.

Wəxtəke ma. Ruvi gotə padışe, go:

— Padışa, nıha şəhəre mə həv xar, gərəke əm zi hərənə şəhəre xwə. Əva wəxtəkə, əm hatınə vıga. Gərəke ty mə vərekli, əm hərən.

— E, go qyrba, əz dıha hız dıckm. A vərekynna wə, əze zəxire əskəre xwəra dajnym, əze wə vərekym, ledən hərən.

Padışe rabu, əskəre xwə gыreda, sazkır, zəxira penç—şəş roza pera dani; cadır u xebətə wana təmam pera dani, saze wan təmam pera dani; karetək ani zöve xwəra gыreda, əskər dərxıst, vərekə.

Ruvije tə rabu peşije kət, bəre xwə da şəhərəki dıln cu. Cunə kəwşəne padışe dıne: əskər lehewyri. Cadre xwə ledən, çab şandınə sər wi padışaje dıne, go:

— Padışa, fılan padışa hatijə sər tə şer.

Padışe çab daje, go:—Qyrba, ty şere tıln tynəjə.

Go:—Wəki şere wi tynəjə, padışe mə şər dıxwəzə, be şər vənəgərə. Ruvi go padışe, go:

— Wəki ty şər nəxwəzi, də rabə wəkil—wəzire xwə hıldə, bıkkəvə nava loda, xwə vəşərə, bıra padışaje mə be bıkkəvə şəhəre tə, bınerə, ty padışa te tynə, we be xwəra runi. hersa wi we dajnə, iza paşa tyje beji ru kovi.

Əwi padışajı ysa wəzir, wəkile xwəva cu kətə nava lode, xwə vəşartın.

Aşvan əskəre xwəva azotın nava wi şəhəri. Əskər təmam dora loda gırt, go:

— Dız kətijə nava van loda, bıggıgn, loda bışəwtinən.

Agır bərdane, şəwtandın. Kyta bu. Aşvane tə cu sər təxtə rənaltı, bu padışaje wi şəhəri.

Cəxcəx padışa rabu (idi zera dıgotın cəxcəx padışa) he dəh qatı sər xəzure xwəra zəxirə əskərra dani, dy çar haqa əskər pera dani, go:

— Hun sər eōve mənra hatınə, vərekürg. Əskəre tə şunda cu, gəhiştə şəhəre xwə, gotə padışe, go:

— Həlal bə zəvə tə, he əw dəh qata sər tərənə padışaje mina cəxcəx padışa tynə.

	Ru
1. Bər bə xəbate	5
2. Xwəndyń	6
3. Həwa təməz	7
4. Səbə—A. Puşkin tərc.	7
5. Dy şagırt	8
6. Traktor—Əmine Əvdal	9
7. Kəlbe mə—Xnko Aper, tərc. Çərdoje Gençə	10
8. Evara kolxoze—Əmine Əvdal	11
9. Moz u hırc—M. Şahnazarjan, tərc. Ç. G.	12
10. Sə u püşik—H. Tumanjan tərc. Çasım Çalil	12
11. Radio cə got	15
12. Traktor—I. Mirakjan	16
13. Də təbijada hışjar—Gyhastın Ç. G.	17
14. Kolxozi—Got—Basoje Bəkkyr.	17
15. Qylıng	18
16. Paiz—H. Hajrapetjan, tərc Ç. G.	19
17. Nobədar. Gyhastın Ç. G.	20
18. Pəmbəy	21
19. Xəbata gran—zı „Hoktemberike“ tərc.	23
20. Wəlatəki məzyn nava dınedə həjə—gyhastın	23
21. Tania inglabdar—Verijaskaja tərc. Ç. G.	24
22. Nişana sijanatiğə sor stəndi—Verijaskaja tərc. Ç. Genço	26
23. Dajka mənə fırıldacı—Pooqosjan R. tərcəmə Ç. Genço	27
24. Təmo—Ç. Genço	28
25. Ser u ruvi—Ol. Açıajan, tərc. Ç. G.	30
26. Bona kolxoze—H. Hajrapetjan, tərc Ç. G.	31
27. Mən nəhəqi gyra tə nəkkyr	33

28. Hatına zıvıstane—zıv „Nor uoqi“ tərc. Ç. G	34	59. Evar—H. Tumanjan. tərc.	78
29. Zıvıstan	35	60. Dyh u iro—Gyastın	80
30. Bob—Zıv „Lusaber“e tərc. Ç. G.	36	61. Rja həsən—I. Mirakjan	80
31. Tısfal u bərf—G. Sarjan. tərc Ç. G.	38	62. Əw bəxtjärgın—Şoloxov. tərcmə	81
32. Şəv nava meşəda—Simak. gyhast.	38	63. Ədyle cawa rozed havine dərbaz kır—Ç. G.	83
33. Gazija bəjraqa—gyhastın—Ç. G.	40	64. Şəve dıxəbətyın—zıv „Şcak“ tərc	85
34. Telefon—S. Zorjan, tərcmə Ç. G.	41	65. Bər bı xəbata havine	88
35. Bı Vladimir Iljera təvajı sanatorije—zıv „Karmir arev“ tərcmə Ç. G.	45	66. Cəxçəx padışa—zıv gotına Morov.	89
36. Dı həvseda—A. Uljanova. tərc Ç. G.	46	67. Sərəçəm	97
37. Stalin —gyhastın, Ç. G.	49		
38. Internasional—tərcəmə Ə. Övdal	50		
39. Səlam zıv ferızara	51		
40. Zavodeda—H. Hakobjan. tərcmə	53		
41. Elektrik—A. Neverov. tərcmə Ç. G.	54		
42. Namə Voroşilovra—Kvitko. tərc	57		
43. Nama nəfəre sor Sılvke Uso—Gyhastan—Ç. G.	59		
44. Sə wəxte şer—Gyhastın, Ç. G.	60		
45. Bıhar—H. Hajrapetjan. tərc. Ç. G.	61		
46. Kəskə sor—Xnko Aper.	62		
47. Nykyme tāve—Oj. Aqajan	63		
48. Nıha əze cawa bıkım	64		
49. Hışjarbuna həbkoke—zıv „Lusaber“e. tərc. Ç. G.	65		
50. 8-e Marte—L. Targjul, tərc. Ç. G.	66		
51. Rewiti lı həwe—Gyhastın	67		
52. Bajraqa jəke gylane tərcmə	68		
53. Zared Ispanije—Ç. Çelil	69		
54. Pionere baş—Simak, tərc.	70		
55. Bırajed xwə bir binə—A. Bajtr. tərc.	72		
56. Candına bıhare—Ç. G.	74		
57. Rəze Micurin—Gyhastın	75		
58. Kalkye Xydo— Ç. Genço.	77		